

# MAIKARABELO A BAŠWA BA AFRIKA BORWA

## Tekatekano

Tshwara motho mongwe le mongwe sentle le ka go lekalekana. O se ka wa kgetholola.



## Seriti sa botho

Tlotla mongwe le mongwe. Nna bonolo le pelonomi.



## Botshelo

Botshelo jotthe bo bothokwa. Tlotla botshelo bongwe le bongwe.



## Lelapa



## Thuto

Tseno sekolo, o ithute mme o bereke ka natla. Obamela melao ya sekolo.




## Mmereko

Thusa lelapa la gago ka mmereko kwa gaeno. Bana ba se ka ba patelediwa go batla mmereko.



## Kgololosego le pabalesego

O se ka wa gobatsa, wa dipisa kgotsa wa tshosetsa ba bangwe, gape o se ka wa letla ba bangwe go dira jalo. Rarabolola tlhokutlwisanon ka mokgwa wa kagiso.



## Dithoto

Tlotla dithoto tsa batho ba bangwe. O se ka wa senya dithoto e bile o se ka wa utswa.




## Bodumedi. Tumelo le dikakanyo

Tlotla ditumelo le dikakanyo tsa batho ba bangwe.



## Tshireletsego

Tlhokomela lefatshe. O se ka wa senya metsi le motlakase. Tlhokomela diphologolo le dijwalo. Tshola legae le tikologo ya gago di le phepa e bile di babalesegile.



## Boagi

Nna Moafrikaborwa yo o siameng e bile a le boikanyego. Obamela melao, mme o netefase gore batho ba bangwe ba dira jalo le bona.



## Kgololosego ya puo


O se ka wa gasagasa maaka le lethoo. Netefatsa gore batho ba bangwe ga ba rogakiwe e bile ga ba utlwisiwe bothoko.



ISBN 978-1-4315-0066-6



SETSWANA HOME LANGUAGE  
GRADE 2 – BOOK 2  
TERMS 3 & 4  
ISBN 978-1-4315-0066-6  
THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.  
9th Edition



Workbooks available in this series:

- Grade R (in all official Languages);
- Literacy/Home Language Grades 1 to 6 (in all 11 official Languages);
- Mathematics Grades 1 to 3 (in all 11 official Languages);
- Mathematics Grades 4 to 9 (in Afrikaans and English);
- Life Skills Grades 1 to 3 (in all 11 official Languages); and
- Grades 1 to 6 English First Additional Language.


PUOGAE YA SETSWANA – Mophato 2 Buka 2

ISBN 978-1-4315-0066-6



**basic education**

Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



Leina:

Phaposi:



**PUOGAE YA SETSWANA**  
**2**

Buka 2  
Kgweditlharo  
3 & 4

# Tsamaiso ya puiso



Mme Angie Motsheka,  
Tonakgolo ya Thutotheo



Rre Enver Surty,  
Motlatsatonakgolo ya  
Thutotheo

Dibukatiro tse di kwaletswe barutwana ba Afrika Borwa ka fa tlase ga boeteledipele jwa ga Tonakgolo ya Lefapha la Thutotheo. Mme Angie Motshekga le Motlatsatonakgolo ya Lefapha la Thutotheo. Rre Enver Surty.

Dibukatiro tsa Rainbow ke karolo ya maiteko a mangwe a Lefapha la Thutotheo a a ikaeletsweng go tokafatsa bokgoni jwa barutwana kgotsa baithuti ba Afrika Borwa mo mephatong e merataro ya ntlha. Jaaka e le sengwe sa dilo tse di kwa godimo mo Lenaneotirong la Mmuso, porojeke e e etleediwa ke Letlotlo la Semmuso. Se se kgontshitse Lefapha go kwala dibukatiro tse ka dipuo tsotlhe tsa semmuso. mme ga di duelelwé.

Re solo fela gore dibukatiro tse di tlaa tswela barutabana mosola mo go ruteng ga bona ga letsatsi le letsatsi, le mo go netefatseng gore barutwana ba digela kharikhulamo ya bona. Re netefaditse gore re kaela morutabana sentle mo tirong nngwe le nngwe ka go tsenyeletsa mesupatsela go bontsha gore ke eng se morutwana a tshwanetseng go se dira.

Re solo fela gore bana ba tlaa itumelela go dira mo bukeng e fa ba ntse ba gola e bile ba ithuta, le gore wena jaaka morutabana, o tlaa abelana le bona boitumelo jwa bona.

Re go eleletsa katlego e kgolo mo tirisong ya dibukatiro tse, wena le barutwana ba gago.


## Pele ga puiso



- Akanya ka ga se o setseng o se itse ka ga setlhogo.
- Akanya ka ga mokwadi le letlha la phasalatso.
- Buisa ditemana tsa ntlha le tsa bofelo tsa karolo.
- Leka go bolelela pele gore sekwalwa se tlaa bua ka ga eng.



## Puiso




- Fa o ntse o buisa, kgaotsa kgabetsakgabetsa go netefatsa gore o a tlhaloganya.
- Bapisa dipolelelopele tsa gago le se o se buisitseng.
- Fa o sa itse bokao jwa mafoko dirisa thanodi.
- Fa o sa tlhaloganye karolo, e buise gape ka iketlo. E buisetse kwa godimo.




## Morago ga puiso



- Leka go gakologelwa tshedimosetso e rileng.
- Dira mmepe wa tlhaloganyo wa dikakanyokgolo.
- Kwala tshosobanyo go go thusa go gakologelwa dikakanyokgolo.
- Dirisa dikakanyo go tswa mo go se o se buisitseng mo go se o se kwalang.



Mophato 2



## YA SETSWANA



Buka e ke ya ga



SETSWANA

Buka

2

# DIKAEDI TSA MORUTABANA - MOPHATO 2 PUO YA GAE

Dirisa bua e le metswedi e mengwe ya gago go tlhabolola kakanyetso ya barutwana ba gago mabapi le:

- Tshwaro ya buka: Mokgwa o o nepagetseng wa go tshwara le go phetla ya buka.
- Kakanyetso ya buka: Tsebe ya kwa pele, tsebe ya kwa morago, setlhogo le lenaneo la diteng.
- Bokaelo: Go buisa go tswa kwa pele go ya kwa morago, go tswa kwa molemeng go ya kwa mojeng le go tswa kwa bogodimong go ya kwa tlase.

## MAELE A GO RUTA

### Go reetsa le go bua

Okomela Kemo ya Pholisi ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo (Setswana Puogae), p. 10.

Barutwana ba tshwanetse go dirisiwa dikgang, maboko a makhutshwane, maboko le dipina.

### Motlotlo wa ditshwantsho

1. Kaela barutwana ka ga go:

- Balolola le go tlota dilo tse di mo ditshwantshong (bogolo, sebopego, mmala le boleng)
- Ranola ditshwantsho ka go botsa dipotso: mang, eng, kae, leng, goreng, go diragetse eng pele, go diragetse eng morago?
- Tlhamma kgang ya trelase (boleele bo laolwa ke maemo a kgolo ya barutwana)

2. Letla morutwana mongwe le mongwe go tlotelela tsala kgang ya trelase.

3. Rulaganya kwalo ya kgang ya trelase (Puogae ya CAPS, p. 12, kwalo e e amogannwag). *Lemoso barutwana ka ga tiriso ya dithhakagolo, kgaoganyo ya mafoko le matshwaopuiso.*

4. Letla barutwana go go sala morago mo puisong ya kgang ya trelase.

5. Kopa barutwana go thalela kgotsa go sekeletsa medumo, tlotofoko kgotsa dipopego tsa puo tsa beke mo kgannyeng ya trelase.

### Go buisa

Okomela Kemo ya Pholisi ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo (Setswana Puogae), ts. 12 – 18, mabapi le dikarolwana tsa bothokwa tse tlhano tsa go ruta puiso.

### Go kwala

Okomela Kemo ya Pholisi ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo (Setswana Puogae), ts. 18 – 19, mabapi le mokwalo le tsamaiso ya go kwala.

*Ela tlhoko tse di latelang letsatsi lengwe le lengwe:*

- Tshwaro e e nepagetseng ya dikheraeyone le diphensele
- bokaelo: go kwala go tswa kwa molemeng go ya kwa mojengle go tswa kwa godimo go ya kwa tlase
- tiriso ya diterepe tsa go kwala go bontsha popo e e nepagetseng ya tlhaka le kaelo

### Tshola dintilha tse mo tlhaloganyong:

- Dikeletso tsa barutwana di a farologana. Go bothokwa gore barutwana ba rotloediwe tbang le pono, kutlo le maitemogelo kana sebele sa bona gore ba ithuta sentle.
- Go ithuta go diragala ka go boeletsa.
- Barutwana ba tshwanetse go ithuta ka bobona, ka jalo ditirwana di tshwanetse go ikatisediwa pele di wediwa ka go kwala, sk.:

**Tlotlofoko:** Naya barutwana tshono ya go aga mafoko ba dirisa dikarata tsa mafoko.

**Go tlhaloganya:** Barutwana ba tshwanetse go fetsa dikarabo ka molomo mo ditlhopheng tsa bona pele ba di fetsa ka go di kwala. Moetedipele wa setlhophpha o botsa dipotso fa ditokololo tsa setlhophpha di batla dikarabo e bile di araba dipotso.

**Go tlhopha mafoko go feleletsa dipolelo.** Neela ditlhophpha diterepe tse di sa felelang gammogo le dikarata tsa mafoko. Barutwana ba feleletsa dipolelo ka go baya dikarata tsa mafoko ka nepagalo.

**Go nyalanya mafoko le ditshwantsho** (ts. 17): Godisa tsebe go nna A3. Mo ditlhopheng ts abona, barutwana ba baya ditshwai mo dikarabong tse di nepagetseng.

**Go nyalanya dikarolo tse pedi tsa polelo** (ts. 84): Mo ditlhopheg tsa bona, barutwana ba nyalanya dikarolo tsa dipolelo.

**Go kwala athikele ya lokwalodikgang** (ts. 128): A barutwana ba kwala athikele ya trelase e sala morago ke athikele ya setlhophpha pele ba kwala diathikele tsa bona.

**Dithanodi:** Dirisa dithanodi letsatsi lengwe le lengwe. Bokgoni jwa barutwana bo laola maemo a bothata jwa ditirwana. Go ka tlhokagala gore go neelanwe ka metswedi ya ditsebe.

**Ela tlhoko:** Mo ditirwaneng tsa ditlhophpha, neelang moetedipele wa setlhophpha sete ya dikarabo go mo kgontsha go kaela ditokololo tsa setlhophpha ka nepagalo.

## Thitokgang 5: Seo re se dirileng mo malatsing a boikhutso

- 65 Morago ga malatsi a boikhutso** 2  
 Buisa sekwalwa sa kanelo.  
 Araba dipotso tse di ka ga sekwalwa.  
 Medumopuo: (medumo ya ts, mm, nk le th).  
 Kwala dipolelo.  
 Kwala temana ka ga malatsi a boikhutso.
- 66 Khalentara** 4  
 Tlatsa ditiragalo mo khalentareng.  
 Araba dipotso tse di ka ga khalentara.  
 Lemoga maemedi a a nepagetseng mo dipolelong.  
 Tirwana ya boithabiso go itsise thu.
- 67 Bongi o ile kwa moletlong wa letsatsi la botsalo** 6  
 Buisa sekwalwa sa kanelo.  
 Araba dipotso tsa ditlhophontsi tse di ka ga sekwalwa.  
 Medumopuo: (medumo ya oi, nn, ng le th).  
 Kwala dipolelo.
- 68 Malatsi a a kgethegileng, melaetsa e e kgethegileng** 8  
 Thiomaganya ditshwantsho go ya ka kgang.  
 Kwala polelo ka ga setshwantsho sengwe le sengwe.  
 Kwala molaetsa o o kgethegileng mo bukeng ya tsala.  
 Thiaolela mafoko mo mabokosong a medumop a a nepagetseng (medumo ya ts, gw, ph le th).
- 69 Jabu o ile kwa serapeng sa diphologolo** 10  
 Buisa sekwalwa sa kanelo ka ga Jabu a ya kwa serapeng sa diphologolo.  
 Araba dipotso tse di ka ga sekwalwa.  
 Medumopuo: medumo e e pataganeng (ya tsw, tlh, kgw le kg).  
 Kwala temana ka ga se se diragetseng kwa serapeng sa diphologolo.
- 70 Mo tseleng go tswa kwa serapeng sa diphologolo** 12  
 Medumopuo: Thiaolela mafoko mo mabokosong a medumo (medumo ya ai le au).

- Kwala dipolelo di le 5 ka ga diphologolo tsa serapa sa diphologolo.  
 Buisetsa tsala dipolelo.  
 Lemoga malatodi.  
 Boithabiso: Khalara setshwantsho go ya ka khoutu ya mmala.
- 71 Ati o ile kwa boemaofaneng** 14  
 Buisa sekwalwa sa kanelo ka ga Ati kwa boemaofaneng.  
 Araba dipotso tse di ka ga sekwalwa.  
 medumopuo: (rw, nt, tl le ts).  
 Kwala dipolelo o dirisa mafoko a a filweng.  
 Kwala temana ka ga leeto le le kgethegileng.
- 72 Difofane** 16  
 Medumopuo: (modumo wa tl le ka).  
 Golaganya mafoko a pakajaanong le a pakapheti.  
 Dirisa telanalo ya alefabeto go feleletsa go thala setshwantsho.
- 73 Nomsa o ile kwa mmerekong le mmaagwe** 18  
 Buisa sekwalwa sa kanelo ka ga Nomsa le mmaagwe.  
 Araba dipotso tsa ditlhophontsi tse di ka ga sekwalwa.  
 (medumopuo: bokhutlo mm, kh, gw, ts).
- 74 Go feta bongwe** 20  
 Thala manakana a tleloko go bontsha dinako tse di laotsweng.  
 Kwala gore ba dirile eng ka dinako tse di kailweng.  
 Naya bontsi jwa mafoko a a mo bongweng.  
 Tlhamala phousetara ya go rekisa sengwe.
- 75 Lebo o ile kwa laeboraring** 22  
 Buisa sekwalwa sa kanelo ka ga Lebo a ya kwa laeboraring.  
 Lemoga mafoko a a nepagetseng go feleletsa dipolelo tse di ka ga sekwalwa.  
 Kwala dipolelo o dirisa mafoko a a filweng.  
 Kwala temana ka ga buka e ba e ratang.

- 76 Dibuka tsa rona tsa laeborari** 24  
 Thala setshwantsho sa buka e ba e ratileng.  
 Kwala ka ga buka.  
 Golaganya mafoko a pakajaanong le a pakapheti.  
 Lemoga mafoko a a nepagetseng a pakajaanong kgotsa pakapheti mo dipolelong.  
 Dira diponelopele ka ga diphuthelo tsa dibuka.
- 77 Thabo o ya kwa wa kgweleng ya dinao** 26  
 Motlotlo le penelopele ya kgang.  
 Buisa sekwalwa sa kanelo ka ga Thabo.  
 Kwala setlhogo sa setshwantsho sengwe le sengwe.  
 Tlatsa mafoko mo mabokosong a medumo a a nepagetseng (au le ai).  
 Kwala polelo ka ga setshwantsho sengwe le sengwe.
- 78 Motshameko wa kgwele ya dinao** 28  
 Thiaola mafoko go ya ka mabokoso a medumo a a nepagetseng (ai le oi).  
 Lemoga mafoko a pakapheti a a nepagetseng.  
 Tshameka motshameko wa mafoko.
- 79 Pidipidi e e maswe** 30  
 Tlotla ka ga setshwantsho se se mo kgannyeng ya khathune.  
 Buisa sekwalwa sa kanelo ka ga pidipidi e e maswe.
- 80 Pidipidi e e maswe (tsweletso)** 32
- 80b Pidipidi e e maswe (tsweletso)** 34

# Morago ga malatsi a boikhutso





A re buiseng

Gompieno re boetse sekolong morago  
ga malatsi a boikhutso.

Re ne re itumeletse go bona ditsala  
tsa rona gape.

Morutabana wa rona o ne a re kopa  
go mo tlottlela ka ga malatsi a rona a  
boikhutso.

Re mmontshitse ditshwantsho tsa  
rona tsa malatsi a boikhutso. Re ne ra  
di fetisetsa mo go ba bangwe.




Jabu o ile kwa serapeng  
sa diphologolo.



Thabo o ile kwa Soccer City.



Ati o ile kwa  
boemelafofaneng.




Bongi o ile kwa moletlong  
wa letsatsi la botsalo.

Letha:

Nomsa o ile  
go bereka le  
mmaagwe.



A re kwaleng



Jimi o ile kwa  
ngakeng.

Tlatsa leina la ngwana mongwe le mongwe. Morago o tlatse gore ba ile kwa kae  
kgotsa ba dirile eng mo malatsing a boikhutso.



Leina	Bongi			
Lefelo	Moletlo wa Letsatsi la botsalo			

Leina			
Lefelo			

Mafoko a tlwaelo  
kopa  
bangwe  
Phatwe



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.


Morago o ikwalele dipolelo di le pedi mo bukatirong ya gago.

malatsi	mmaagwe	nku	thiba
letsatsi	mmepe	nko	thini
botsalo	mmino	nke	thipa



A re kwaleng

Kwala dipolelo di le pedi ka ga se o se dirileng mo malatsing  
a boikhutso a dikolo.



TEACHER: Sign

Date



A re direng

Lebelela ditiragalo tse tsa botlhokwa. Jaanong di tlatse mo khalentareng.

Letsatsi la botsalo la ga Jabu le ka 25 Phukwi.

Letsatsi la botsalo la ga Amo le ka 3 Phukwi.

Lebo o tshwanetse go busa dibuka tsa laeborari ka 5 Phukwi.

Thabo o tlala ya kwa kgweleng ya dinao ka 13 Phukwi.

Amo o tshwanetse go ya kwa ngakeng ka 18 Phukwi.

Bongi o tlala ya kwa serapeng sa diphologolo ka 21 Phukwi.

Ati o tlala etela nkokoagwe ka 28 Phukwi.

Bongi o tlala etela Ati ka 13 Phukwi.



### Phukwi



Mosupologo	Labobedi	Laboraro	Labone
1	2	3 Letsatsi la botsalo la ga Amo.	4
8	9	10	11
15	16	17	18
22	23	24	25
29	30	31	



A re kwaleng

Araba dipotso tse mabapi le khalentara.


Khalentara e ke ya kgwedi efe?

Kgwedi e e na le malatsi a le makae?

La 25 la Phukwi le ka letsatsi lefe?

Kgwedi e e na le Disontaga di le kae?

Ke dikgwedi dife tse di tlang pele le morago ga kgwedi e?



## A re kwaleng

Buisa polelo nngwe le nngwe, morago o sekeletse lefoko le o ka kgonang go le dirisa boemong jwa le le thaletsweng.

<u>Bongi</u> o rata go tshameka le Nomsa.	Wena	Ena	Bona
<u>Jabu</u> o rata go ya kwa serapeng sa diphologolo.	Wena	Ena	Tsona
<u>Lebo</u> o rata go buisa dibuka.	Wena	Ena	Tsona
Ait le <u>Jabu</u> ke basimane.	Wena	Ena	Bona
<u>Lebo</u> le <u>Bongi</u> ke basetsana.	Wena	Ena	Bona

Wena, ena, tsona le bona ke maemedi. Re kgona go dirisa maemedi boemong jwa mafoko a mangwe.




Labotlhano	Lamatlhato	Latshipi
5	6	7
12	13	14
19	20	21
26	27	28

**Boithabiso**

Lebo      Jabu      Ati      Bongi

Sala morago  
mogala go  
bona gore  
ba dirile eng  
mo malatsing  
a bona a  
boikhutso a  
dikolo.

## 67 Bongi o ile kwa moletlong wa letsatsi la botsalo




A re buiseng

Mo malatsing a boikhutso a dikolo Bongi o ile kwa moletlong wa letsatsi la botsalo wa ga Nnana.

Go ne go tletse **basimane** le basetsana kwa moletlong.

Nnana o filwe **ditshamekisi** tse dintsi gonne e ne e le letsatsi la gagwe la botsalo. Re ne ra lapologa ra bo ra **thaba**.



Rotlhe re tshamekile kgwele ya dinao mo tshingwaneng.

Wena, ka re Ben o lomile bolo, mme ke bua jaana e thubegile!



Ntšwa e go tweng Ben e e sentse.



Nnana o timile dikerese di le 8.

Morago re ne ra ja dimonamone le kuku.

Gape re **bedisitse** metsi go dira tee, pele re boela gae.



Bana botlhe ba kwadile melaetsa e e kgethegileng mo bukeng ya ga Nnana ya letsatsi la botsalo. Se ke se Bongi a se kwadileng.

Letsatsi la botsalo la 8 le le itumedisang, Nna. Ke leboga gobo o ntaleditse go tla mo moletlong wa gago. Go tswa go Bongi

Letha:



A re kwaleng

Buisa kgang gape morago o tshwaye dikanabo tse di nepagetseng ka letshwao, (✓).

Ke mang yo o nnileng le moletlo wa letsatsi la botsalo?

A	Nnana
B	Bongi
C	Jabu



Moletlo o nnile leng?

A	Ka Motsheganong
B	Ka Seetebosigo
C	Ka Phukwi

Nnana o timile dikerese di le kae?

A	Dikerese di le 5
B	Dikerese di le 6
C	Dikerese di le 8



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

Morago o ikwalele dipolelo di le pedi mo bukatirong ya gago.

koi	nnana
boi	nnalete
koloi	nna

robalang	thaba
jang	thipa
teng	thini


Mafo a tlwaelo

gobo  
morago  
pele



A re kwaleng

Kopolola polelo e.



Baboile kwa teng ba  
itumetse.

TEACHER: Sign

Date


68

## Malatsi a a kgethegileng, melaetsa e e kgethegileng



A re direng

Nomora ditshwantsho tse go ya ka tatelano e e nepagetseng.



A re kwaleng

Jaanong kwala polelo ka ga setshwantsho sengwe le sengwe.


1

2

3



4

Letha:



Bongi o kwaletse Nnana molaetsa o o kgethegileng ka letsatsi la botsalo la gagwe. Fetisa buka ya gago gore ditsala tsa gago di le 4 ba **go kwalele** molaetsa mo bukeng ya gago. O ka nna wa kwala molaetsa o o kgethegileng mo dibukeng tsa bona.

Melaetsa e e kgethegileng go tswa kwa ditsaleng tsa me.



A re kwaleng

Tlhaola mafoko a go ya ka diphatlha tse di nepagetseng.

tsele

gwaya

tsena

gwanta

gweba

tsebe

thipa

phiri

thaba

pholo

phala

tholo







TEACHER: Sign

Date


## 69 Jabu o ile kwa serapeng sa diphologolo



A re buiseng

Jabu o bolelala tlelase ka ga leeto la go ya kwa serapeng sa diphologolo.  
Utlwa gore a reng:

Ke ne ke ile kwa  
serapeng sa diphologolo  
le balelapa la gaetsho.



Re ile kwa teng ka  
tekesi gonne go ne go le  
maruru.

Re bone diphologolo tse dintsi.  
Re bone dipitse tse ditilodi, ditau le  
diphala. Ke ne ke itumetse thata go bona thutlwa  
e **telele**, tlou e kgolo le kubu.

Gape re bone diphologolo dingwe tsa dipolasa. Ke ne ke tshameka le  
ditsuane.

Fa ke ne ke sa ntse ke bogetse diphologolo, kgabo e nnye ya tla mme ya  
phamola **kgwele** ya me. Ya e tsaya mme ya dula mo **kgorong**.

Morago ke ne ka itirela pikiniki ya dijotshegare le ditsala tsa me. Re ne  
ra dula ka fa tlase ga setlhare mo **tlhageng** gaufi le **ditlhapi**.



Letha:



A re kwaleng

Buisa kgang, morago o arabe dipotso.

Mafoko a tlwaelo

bitsa

tsididi

sa

ntse

Jabu o ile le mang kwa serapeng sa diphologolo?

O ile le

Ba ile jang kwa serapeng sa diphologolo?

Ba ile ka

Ba bone eng?

Ba bone

Kgabo e ne ya phamola eng mo go Jabu?

Kgabo e phamotse



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

Morago o ikwalele dipolelo di le pedi mo bukatirong ya gago.

tswa	tlhaga
tswala	tlhapi
tswina	tlhapa

kgwele	kgesa
kgwebo	kgoro
sekawa	kgabo



A re kwaleng

Kwala ka ga se se diragetseng kwa  
serapeng sa diphologolo.



TEACHER: Sign

Date

11

# Mo tseleng go tswa kwa serapeng sa diphologolo



A re direng

Lebelela medumo e e mo mafokong a. Jaanong leba mopeleto. Tsenya mafoko a a ratileng go peletilwa go tshwana mo mabokosong a a nepagetseng.

ausi

kauga

baile

laisa

gaila

lekau

thaisa

lekau

khaunya

kaila

phaila

kausu

saila

gaufi

mafoko a ai

mafoko a au



A re kwaleng

Tsenya matshwaopiso mo dipolelong tse.

jabu o ile kwa kae

o ile kwa serapeng sa diphologolo ka sontaga

o bone eng

o bone ditau ditlou le dikgabo




Letha:



A re kwaleng


Thala mola go tswa kwa mafokong a a mo kholomong e tala go ya kwa mafokong a a mo kholomong e e botala jwa legodimo. Mo sekaong se re go fileng sona, re golagantse moleele le mokhutshwane. Moleele ke lelatodi la mokhutshwane.

moleele		nnye
godimo		mokhutshwane
kgolo		tlase
itumetse		morago
pele		maruru
bolelo		mosesane
mokima		tlhontse



Boithabiso

Khalara diphatlha  
tse di nang le  
maronthorontho  
ka mmala wa botala  
jwa legodimo bo bo  
tseneletseng go bona  
gore ke phologolo efe  
e. Morago o khalare  
loapi ka botala jwa  
legodimo le ditlhare  
ka botala jwa tlhaga.



TEACHER: Sign

Date

# 71 Ati o ile kwa boemelafofaneng



A re buiseng

Ati o ile go bona difofane le ntataagwe. Ba ile kwa boemelafofaneng.

Ba bone difofane tse dikgolo. Jambojete e **kgabaganya** fa godimo.

E rwele batho ba le 350.

Difofane di **tsurame** mme di fologile ka modumo.



Ati o **bogetse** difofane tse dikgolo di ya kwa godimo le kwa tlase.

Sengwe le sengwe se ne se na le folaga e **pentilwe** mo mogatleng wa sona.

Fa di boela **morago** di ne tsa tsurama mo **lepatlelong** ya go tsurama.

Ati o batla go nna mofofisi fa a gola. O batla go fofisa jambojete.

Letha:



A re buiseng

Buisa kgang, mme morago o arabe dipotso.

Mafoko a tlwaelo

relela

rema

reka

Ati o ile le mang kwa boemelafofaneng?

O ile le

Ba bone eng?

Ba bone

Ke batho ba bakae ba ba ka tsenang mo jambojeteng?

Batho ba ka nna

Ati o batla go nna eng fa a le mogolo?

O batla go nna



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

Morago o ikwalele dipolelo di le pedi mo bukatirong ya gago.



rwele	pentilwe	patlelo	tsurame
serwe	nta	letlalo	tsala
rwala	sente	tlala	bogetse



Kwala ka ga leeto le le kgethegileng le o kileng wa le tsaya.

A re kwaleng

TEACHER: Sign


Date

# Difofane



A re direng

Kwala mafoko a a nang le medumo tl le ka go tsamaelana le setshwantsho sengwe le sengwe.



kausu

koloi

kausu



tshupanako

senotlolo

moropa

lesaka

kgetse



A re kwaleng

Dira dipalo tse tsa mafoko.




tlhapile + ile =	tlhapile 
apaya + ile =	
penta + ile =	
rema + ile =	
boga + ile =	
leba + ile =	

tlola + ile =	
goga + ile =	
raga + ile =	
tshaba + ile =	
tshega + ile =	
aba + ile =	

Letha:

## Pakapheti



A re kwaleng

Thala mola go golaganya lefoko le le supang tiro le pakapheti ya lona e e nepagetseng.

tlhapile



tlhapa

tshamekile



Re dirisa  
pakapheti fa  
tiragalo e setse e  
fedile.



berekile

bereka



robala

robetse



tshameka




ikhuditse



Boithabiso

Sala dialefabeto  
morago go kopanya  
maronthonontho  
mme o bone gore  
Ati o bone eng.



w.	y.	z.	x.	v.	u.	t.	s.	r.	q.	p.	o.	n.	m.	j.	i.	l.	h.	g.	f.	e.	.d	.c	.b	a.
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

TEACHER: Sign



Date



A re buiseng

Mo malatsing a boikhutso, go ne go se  
ope yo o neng a ka tlhokomela Nomsa.  
Ka jalo, o ne a ya tirong le mmaagwe.  
Ba tlogile ka ura ya 8. Mmaagwe  
Nomsa o rekisa maungo le merogo.  
Nomsa o ne a **thusa** mmaagwe.  
Nomsa o ne a dira phousetara e kgolo.  
Fa batho ba bona phousetara ba tla  
go reka.

Nomsa o **pakile** maungo go ya ka melana. A **lebega**  
a le mantle. Fa a sena **go fetsa mmerekwa gagwe**,  
o ne a **ikhutsa** mme morago a buisa **buka** e a e  
ratang thata e e buang ka ga kubu. Ka ura ya 5  
ba ne ba ya kwa gae. Nomsa o ne a itumetse  
thata fa a palama tekesi.



A re kwaleng

Buisa kgang mme morago o tshwaye karabo e e nepagetseng ka letshwao, (✓).

Mmaagwe Nomsa o dira tiro efe?

A	O rekisa maungo.
B	O rekisa merogo.
C	O rekisa maungo le merogo.

Ke goreng Nomsa a ne a ya kwa  
tirong le mmaagwe?

A	Go ne go se na ope yo o ka mo tlhokomelang.
B	O ne a batla go thusa mmaagwe.
C	O ne a se na sepe se a ka se dirang.

Nomsa o ne a thusa mmaagwe jang?

- |   |  |
|---|--|
| A | O pakile maungo le merogo.                             |
| B | O ne a dira phousetara.                                |
| C | O pakile maungo le merogo<br>morago a dira phousetara. |

Nomsa o ne a dira eng morago ga  
go thusa mmaagwe?

- |   |                  |
|---|------------------|
| A | O ne a buisa.    |
| B | O ne a robala.   |
| C | O ne a tshameka. |

Ba ne ba ya gae ka nako mang?

- |   |              |
|---|--------------|
| A | Ka ura ya 3. |
| B | Ka ura ya 5. |
| C | Ka ura ya 7. |

Nomsa le mmaagwe ba ile gae  
jang?

- |   |            |
|---|------------|
| A | Ka koloi.  |
| B | Ka bese.   |
| C | Ka tekesi. |



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

Morago o ikwalele dipolelo di le pedi mo bukatirong ya gago.

mmereko	ikhutsa	gagwe	fetsa
mme	khumo	segwagwa	betsa
mmino	khiba	segwete	ikhutsa

Mafoko a tlwaelo

feela  
fela  
fetsa




A re kwaleng

Kopolola polelo e.


O pakile diapole tse dintle  
thata.

# Go feta bongwe




A re direng


Thala manaka a tshypanako go bontsha dinako tse di latelang.




Ura ya 8



Ura ya 3



Ura ya 5





Ura ya 10



A re kwaleng

Kwala se o se dirileng ka dinako tse maabane.



Letha:

## Bontsi

Fa re bua ka dilo tse di fetang bongwe, re tlatsa ka **di** mo lefokong. Ka jalo go feta podi e le nngwe re na le dipodi, mme go feta kgomo e le nngwe re na le dikgomo tse pedi kgotsa tharo. Fa lefoko le na le **di** ra re le mo bontsing. Fa lefoko le se na **di** ra re le mo bongweng. Fa lefoko le simolola ka **mo, le, bo** kgotsa ka **n, o** tshwanetse go le simolola ka **ba kana me, ma, ma** kgotsa **di** go le fetolela mo bontsing.



A re kwaleng

Fetolela mafoko a mo bontsing.


mosadi	basadi	
monna		
mosetsana		
mosese		
morula		
motho		

katse	dikatse
ntšwa	
kolobe	
hutshe	
bogobe	
borotho	



Boithabiso

O rekisa eng?



SESOLO



Dira phousetara  
ya go rekisa  
sengwe. Thala  
setshwantsho se  
se bontshang gore  
o rekisa eng.


Se ja bokae?

Re ka se rekaka kae?

Thala setshwantsho sa selo se o tlaa se rekisang.

TEACHER: Sign

Date



Lebo o ile le Amo kwa laeboraring.

Ati o **kgaramededitse** Lebo mo setuloteting sa gagwe.

Ba **lebeletse** bontsijwa dibuka.

Lebo o ratile dibuka tsa diphologolo.

Amo o **ratile** dibuka tsa dikgang.

Morutabana kwa laeboraring o a ba buisetsa.

Ba ne ba kgona go tseela dibuka kwa gae sebaka sa dibeke tse 2.

Fa ba **feditse** go di buisa ba kgona go fiwa dibuka tse dintshwa.

Go na le dibuka tse dintsi tse di monate mo laeboraring.



Letha:



A re kwaleng

Dirisa mafoko a go feleletsa dipolelo.

kgang

morutabana

pedi

Amo

Mafoko a tlwaelo

file  
ya  
botala  
dira

Amo o ratile dibuka tsa \_\_\_\_\_.

o kgarameeditse Lebo mo setuloteting.

O kgonna go tsaya buka ya laeborari sebaka sa dibeke di le

o a ba buisetsa.



Tiriso ya mafoko

Tlatsa mafoko mo diphatleng tse di nepagetseng. Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o ikwalele dipolelo di le pedi mo bukatirong ya gago.

lebetse

feditse

kgala

opelang


kwena

fofang

sekwa

kgang

reetse	kgesa	kwa	buisang



A re kwaleng

Botsa ditsala di le 5 leina la buka. Kwala leina la tsala ya gago mme fa thoko ga lona o kwale buka e e ba e ratang thata. Morago o tlatsa leina la gago le buka e e ratang. Tshwaya gore ke dibuka dif e tse o batlag go di buisa.

Leina	Buka e e rategang	✓

TEACHER: Sign

Date

# Dibuka tsa rona tsa laeborari



A re direng

Thala setshwantsho sa buka e o e ratileng, morago o kwale ka ga buka eo.



Leina la buka e ne e le mang?

Thala setshwantsho sa sephuthelo sa buka.

Buka e ne e bua ka ga eng?

Mela e le 5.



A re kwaleng

Golaganya pakapheti le pakajaanong ya mafoko a.

bona

bone

ja

jеле

raga

tsamaya

ragile



Lefoko **bona** le  
go bolelēla ka ga  
jaanong.  
Lefoko **bone** le go  
bolelēla ka ga se se  
fetileng.



A re kwaleng

Buisa dipolelo mme morago o sekeletse lefoko le le nepagetseng.

Maabane bosigo **re bona / bone**  
ngwedi.

Jaanong **re ja/jele** sefitlholo.

Jaanong **re bona/bone** letsatsi.

Maabane bosigo **re ya/ile kwa** bolaong.

**Re ja/jele** dijotshegare maabane.



Jaanong **re ya/ile kwa** sekolong.

Letha:





Boithabiso

Bolelela tsala ya gago gore o akanya buka nngwe le nngwe e bua ka ga eng. Morago bua gore ke dibuka dife tse o ratang go di buisa. Nomora dibuka go tloga ka 1 go fitlha ka 4. Nomore ya 1 ke ya buka e o e ratang thatathata, mme 4 ke ya buka e o e ratang go le gonne.



A re kwaleng



Tlhophya nngwe ya dibuka o bo o kwala dipolelo di le tlhano ka ga se o akanyang buka e le ka ga sona.


TEACHER: Sign

Date

# Thabo o ya kwa kgweleng ya dinao

Lebelela ditshwantsho o bo o bua gore kgang e ka ga eng.

1




2



3



4



Letha:



A re buiseng



Mafoko a tlwaelo

dinao  
bona  
pula  
terena

Thabo o rata kgwele ya dinao. O ile le Jabu le Dan go ya go bona motshameko o mogolo. Chiefs le Sundowns di **tshamekile**.

Go ne go na le dikete tsa batho kwa motshamekong.

Ba ne ba butswela divuvuzela tsa bona. Ka bonako **pula** ya simolola go na. Ba ile kwa gae ka **terena**.



A re kwaleng

Jaanong kwala setlhogo se le sengwe fa tlase ga setshwantsho sengwe le sengwe mo tsebeng e e fa thoko.



Tiriso ya mafoko

Tlatsa mafoko mo diphatlheng tse di nepagetseng. Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o ikwalele dipolelo di le pedi mo bukatirong ya gago.

kaila

gaila

tau

lekau

saila

gaufi

laisa

maungo

au

ai

Kwala polelo e le nngwe ka ga sengwe le sengwe sa ditshwantsho tse di mo tsebeng e e fa thoko.



A re kwaleng

1

2

3

4

TEACHER: Sign

Date

27

# Motshameko wa kgwele ya dinao.



A re kwaleng

Mafoko a a duma go tshwana mme a peletiwa go farologana. Lebelela lefoko lengwe le lengwe mme morago o le kwale mo lebokosong le le nepagetseng.

lephoi

gaila

laila

boloi

boi

saila

thaisa

koloi

kaila

bolei

koi

qoiwa

phaila

mokaikai



A re kwaleng

Sekeletsa lefoko le le buang ka ga se se diragetseng kwa kgweleng ya dinao maabane.

Maabane re **tsamaya**/**tsamaile** ka terena go ya motshamekong.

Re **bogela**/**bogetse** Sundowns e tshameka.

Batshameki **ba raga**/**ragile** kgwele thata.


Fa re goroga kwa gae e ne ya **simolola**/**simolotse** go na.





Boithabiso

Tshameka motshameko o le tsala ya gago. Tlhopa setlhophpha se se serolwana kgotsa se se botala jwa legodimo. Bona gore ke mang yo o ka kgonang go nosa pele. Refosanang go buisa lefoko la gago la mmala. Fa o dira phoso, o tshwanetse go tlodisiwa sebaka sa go buisa. Yo o tlaa fetsang go buisa mafoko la ntsha ke ena a nositseng. Morago o leke motshameko gape mme ka seno sebaka o tshamekele setlhophpha se sengwe.




# Pidipidi e e maswe



Ga twe go kile ga bo go le Mme Pidipidi a nna le balelapa la gagwe mo polaseng. Mme Pidipidi o ne a elame mae a le 7. O ne a emetse gore a thuthuge.

Ke nako ya gore mae a me a thuthuge. Ke batla go bona dipidipidinyana tsa me tse 7.

Morago, ka bongwe ka bongwe mae otlhe a thuthuga. Otlhe fela ntle le le lengwe. Le ne le le legolo.




Letha:



Mme Pidipidi a dula a bo a dula mo leeng le legolo. La bofelo la bo la tshetsherebana mme la bulega. Pidipidinyana ya tlolatlola. E bonala e le kgolo e bile e le maatla. Ke pidipidinyana e e maswe thata.

Ke fa kae? Leina la me ke mang?

Leba pidipidi ya bofelo.




Mme Pidipidi a tsaya lesea la gagwe a le isa kwa letamonyaneng.

Ha ha ha! E tota e le pidipidi e e makatsang.

Bona, pidipidi e e ntse jang tota?

Dipidipidi tsotlhe tsa tlolela mo metsing. Tsotlhe tsa thuma di ntse di tshameka mmogo. Pidipidinyana e e maswe e thuma botoka go gaisa dipidipidinyana tse dingwe tsotlhe.



TEACHER: Sign

Date

31

# Pidipidi e e maswe (tsweletso)



Morago ba ya kwa polaseng. Diphologolo tse dingwe di ne di le bosula thata mo go pidipidinyana e e maswe. Dikgogo di e kobota mme dintšwa tsona di e bogola.

Letsatsi lengwe pidipidinyana e e maswe ya swetsa go ngweega.




Mongwe le mongwe o bosula thata mo go nna. Ke tlaa mpa ke ngweege.



Letsatsi lengwe pidipidinyana e e maswe ya ngweega. Ya tshabela kwa nokeng. Kwa teng ya bona dinonyane tse dintsi tse dikgolo di thuma mo nokeng. Mafofa a tsona a ne a le borethe thata. Di na le melala e melelele. Diphuka tsa tsona di le dintle thata.

Ke eletsa o ka re ke ka tshameka le bona. Ba bantle thata. Nna ke maswe.

Letha:




Mme letsatsi lengwe mariga  
a simolola. Ci ne go wele  
segagane gotlhe. Noka ya  
fetoga aese. Pidipidi e e maswe  
ya gatsela ya nna e tlhontse.

Nna ke tshela ke le  
nosi. Ke bodutu thata.

Mme morago ga tla  
Dikgakologo. Letsatsi la  
phatsima gape le ditlhare tsa  
ntšhwafala tsa bo tsa talafala.

Moso mongwe pidipidi e e maswe  
ya bona diganse tse dintle  
gape.



Pidipidinyana ya nna  
e tlhontse thata. Ya  
simolola go lela.

Ke maswe thata. Nna ke  
aga ke le nosi. Ga ke na  
ditsala.


80b

## Pidipidi e e maswe (tsweletso)



Fa e ntse e lela ya leba  
kwa tlase fa gare ga  
dikeledi tsa yona. Ya  
bona moriti wa yona.  
Ke ganse e ntle thata.

Ka yona nako eo, diganse dingwe tsa thuma fa pele ga yona. Tsa bitsa pidipidi ye e  
maswe go tla go thuma le tsona. Pidipidi e e maswe ya tlolela mo metsing. Ya ikutlwa  
e itumetse thata.



Tlaya o thume le rona.  
O ganse fela jaaka rona.  
O ganse e ntle go gaisa  
diganse tsotlhe.

# Thitokgang 6: Go dikologa ntlo

Kgweditharo 3: Beke 5 - 10

**81 Bera e kerile moriri 36**

Buisa sekwalwa sa kanelo ka ga thedibera ya ga Pam.  
Araba dipotso tse di ka ga sekwalwa.  
Tlhaola mafoko go ya ka mabokoso a medumo a a nepagetseng (oi le nn)  
Kwala dipolelo o dirisa mafoko a a filweng.  
Kopolola ditlhaka tse A, a

**82 Setshamekisi sa me se se kgethegileng 38**

Dira patlisiso le go balolola diphitlhelelo.  
Nomora ditshwantsho go bontsha tatelano e e nepagetseng.  
Kwala polelo ka ga setshwantsho sengwe le sengwe.  
Lemoga leemedi la mafoko a a thaletsweng.

**83 Bongi o dira dijotshegaré 40**

Tlotla ka ga setshwantsho.  
Buisa resipi.  
Araba dipotso tsa ditlhophontsi tse di ka ga resipi.  
Buisa mafoko le go reetsa medumo. (modumo wa aya)  
Kwala dipolelo o dirisa mafoko a a filweng.  
Kwala dipolelo ka ga se ba ratang go se ja.  
Kopolola ditlhaka tse B, b

**84 Dijo tse ke di ratang 42**

Thala setshwantsho sa sengwe se a ratang go se ja.  
Tlhalosetsa tsala tatelano ya go se dira.  
Golaganya kana nyalanya dipolelo (sediri sedirwa).  
Tlatsa mafoko a a tlogetsweng o dirisa dikaedi tsa ditshwantsho.  
Batla o bo o sekeletsa mafoko mo phazeleng.

**85 Pabalesego ya legae 44**

Buisa phamfolete ka ga pabalesego ya legae.  
Araba dipotso tse di rileng ka ga sekwalwa.  
Medumopuo: (medumo ya ai le kgw.)  
Kwala dipolelo ka ga gore ba dira eng go nna ba babalesegile kwa gae.

**86 Melawana ya mo ntlong 46**

Thala setshwantsho go bontsha gore go tshwanetse ga dirwa eng go nna o babalesegile kwa gae.  
Kwala polelo ka ga setshwantsho sa bona.  
Dirisa matshwaopuso a a nepagetseng.  
Golaganya makaelagongwe.  
Feleletsa dipotso ka ga bona ba naya dikarabo tsa maemedi.

**87 Selula e e latlhegileng 48**

Buisa sekwalwa sa kanelo ka ga selula e e timetseng.  
Araba dipotso tse di ka ga sekwalwa.  
Tlhaola mafoko (medumo ya ntl, tlh, tsh le kw).  
Kwala kgang ka ga go latlhegelwa ke sengwe.  
Kopolola ditlhaka D, d.

**88 Kwa godimo, kwa tlase, mo teng le go dikologa 50**

Go dirisa matthalosi go thusa go bona dilwana tse di fitlhilweng.  
Naya matthalosi a a amanang le ditshwantsho.  
Feleletsa mafoko o dirisa tlh kgotsa tsh le tlh.  
Buisa ditaelo mme morago o feleletse sethalo kana setshwantsho.  
Tlhaola mafoko go ya ka ga medumo (medumo ya nw, t, ph le nk).

**89 Katse e batla tlhokomelo 52**

Buisa papatso.  
Araba dipotso tsa ditlhophontsi tse di ka ga sekwalwa.  
Tlhaola mafoko go ya ka ga medumo (i-a, a-a, i-e le i-a).  
Kwala ka ga diotlwana tsa bona.  
Kopolola ditlhaka tse E, e

**90 Legae la katse e e latlhegileng 54**

Tlatsa ditumanosi go feleletsa mafoko go golagana le ditshwantsho a, e, i, o, u.  
Lemoga dipotso, ditsiboso le ditlhagiso.  
Kwalolola dipolelo o dirisa matshwaopuso a a nepagetseng.  
Dira papatso ka ga seotlwana se se latlhegileng.

**91 Taletso ya molello 56**

Buisa taletso.  
Araba dipotso tse di ka ga taletso.  
Medumopuo: (medumo ya o).  
Kwala dipolelo o dirisa mafoko a a filweng.  
Kwala dipolelo ka ga malatsi a bona a botsalo.  
Kopolola ditlhaka tse F, f

**92 Tlaya kwa molello wa me 58**

Feleletsa taletso ya molello wa bona.  
Kwalolola dipolelo mo pakapheting.  
Lemoga maina le madiri mo dipolelong.  
Feleletsa theibole o dirisa tshedimosetso go tswa mo setshwantsho.  
Kopolola ditlhaka tse G, g

**93 Digogwana tse tlhano 60**

Buisa leboko ka ga Dikokwana tse tlhano tse dinnye.  
Medumopuo: (medumo ya tlh, tsh le kgw)  
Kwala dipolelo o dirisa mafoko a a filweng.  
Kopolola ditlhaka tse G, g

**94 Digogwana tse tlhano 62**

Boka le go diragatsa leboko.  
Lemoga mafoko a a mo pakapheting a a nepagetseng.  
Bopa mafoko a a tswakilweng.  
Tlhaola mafoko go ya ka ga medumo.


**95 Kubu le Khudu 64**

Buka ya kgang ya mesego.

**96 Kubu le Khudu (tsweleto) 65**

Buisa sekwalwa sa kanelo.  
Tlotla sekwalwa le tsala.

# Bera e kerile moriri



A re buiseng

Pam o na le thedibera e e kgethegileng.  
O rata go robala le thedi ya gagwe.

Monnawe e leng, John le ena o rata go  
tshameka ka thedibera.

Bona ka moo ke dirileng  
gore Thedibera e nne  
ntle ka teng.



Gompieno fa Pam a tla gae go tswa sekolong  
o fitlhets'e thedibera ya gagwe e bonwa mo  
tlhogong e bile e segilwe mo dimpeng.

Monnawe o kerile moriri wa thedi.



Ke goreng o  
sentse Thedi ya  
me? Ga o a dira  
sentle!

Pam o ne a tenegile thata. O ne a  
tennwe ke monnawe wa mosimane.



Morago mme o ne a rwesa  
Thedibera hutshe e khividu  
mme a e apesa baki e e khividu.

Bona, Pam.  
Thedibera e  
ntle gape.

Letha:



A re kwaleng

Buisa kgang, mme morago o arabe dipotso.

Mafoko a tlwaelo

apesa

rwesa

bolelala

Setshamekisi sa ga Pam se se kgethegileng e ne e le eng?

E ne e le

Ke mang yo o neng a kera moriri wa bera?

Ke

Pam o ne a ikutlwa jang fa a bona bera?

O ne a ikutlwa a

Mmaagwe Pam o ne a rwesa le go apesa bera eng?

O ne a e rwesa mme a e apesa.



Tiriso ya mafoko

Tlatsa mafoko mo diphatleng tse di nepagetseng. Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o ikwalele dipolelo di le pedi mo bukatirong ya gago.

lephoi

goiwa

nnete

nnana

nnose

nna


boloi

koloi

koi	boiyane	nne	nnoto

Kwala dipolelo di le 2 ka ga setshamekisi se se kgethegileng se o se ratang.


A re kwaleng



a a

Kopolola ditlhaka tse.

A re kwaleng




TEACHER: Sign

Date

37

# Setshamekisi sa me se se kgethegileng



A re direng




Batlisia gore ditsala tsa gago di na le ditshamekisi dife tse di kgethegileng. Kwala maina a tsona mo kholomong e e fa godimo mme morago o kwale ditshamekisi tse di kgethegileng mo kholomong e e fa tlase.

Leina	Pam		
Setshamekisi	thedibera		



A re kwaleng

Nomora ditshwantsho tse ka tatelano e e nepagetseng.



Jaanong kwala polelo e le 1 ka ga setshwantsho sengwe le sengwe.

1	
2	
3	
4	


Letha:



A re kwaleng


Buisa polelo nngwe le nngwe, morago o sekeletse lefoko (leemedi) le o ka le dirisang mo boemongjwa mafoko a a thaletsweng.

Pam o rata go tshameka ka thedibera ya gagwe.	Wena	Bona	Ena
Mmaagwe Pam o baakantse bera.	Ena	Wena	Bona
Monnawe Pam wa mosimane o kerile bera.	Bona	Ena	Wena
Bera e ntle gape.	Yona	Ena	Tsona
Pam le mmaagwe ke basadi.	Bona	Ena	Lona



Boithabiso

Sala mogala  
morago mme o  
bone gore ba na  
le ditshamekisi  
dife tse di  
kgethegileng.



TEACHER: Sign

Date

39

# Bongi o dira dijotshegare



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng?



A re buiseng

Bongi o tlaa direla  
ditsala tsa gagwe  
dijotshegare fa sekolo  
se tswa gompieno.



## Borothopate jwa metlhon

Se o se tlhokang

1 leswana la kontase

botoro ya matokomane

1 panana

2 dilae tsa borotho



Se o tshwanetseng go se dira

Tshasa selae se le sengwe sa borotho ka botoro ya matokomane.

Sega panana mme o e beye mo godimo ga botoro ya matokomane.

Tshasa kontase mo selaeng se sengwe sa borotho.

Pataganya dilae tse pedi go dira borothopate.

Bo sege dikarolwana di le nne.

Ja mme o itumelele bona.



Letha:



A re kwaleng

Tsenya (✓) fa thoko ga karabo e e nepagetseng.

O tlhoka dilae di le kae tsa borotho?

A	Se le sengwe
B	Tse pedi
C	Tse tharo

O tlhoka eng gape?

A	Botoro ya matokomane
B	Tšhisi
C	Kontase

O bona dikarolwana di le kae fa o sena go sega borothopate?

A	Pedi
B	Tharo
C	Nne

O tlhoka leungo lefe?

A	Apole
B	Phaeneapole
C	Panana



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

Morago o ikwalele dipolelo di le pedi mo bukatirong ya gago.

tsaya	naya	raya	nnyaya
baya	kaya	taya	nnaya
laya	thaya	apaya	gwaya

Mafoko a tlwaelo

tlola  
nnyane  
bua  
raya



Kwala dipolelo tse 2 ka ga se o ratang go se ja.

A re kwaleng

Handwriting practice lines for the letters 'b' and 'B'.



Kopolola ditlhaka tse.

A re kwaleng



Handwriting practice lines for the letters 'b' and 'B'.

TEACHER: Sign

Date

41

# Dijo tse ke di ratang




A re direng

Thala setshwantsho sa sengwe se o ka se  
dirang go se ja.  
Bolelala tsala ya gago gore se dirwa jang.  
E re:

La ntlha ke ...

Morago ke ...

La bofelo ke ...



A re kwaleng

Bopa dipolelo di le nne. Thala mola go golaganya karolo e e mo lebokosong le le  
botala jwa legodimo le karolo e e siameng mo lebokosong le le botala jwa tlhaga.



Pam o ne a tenegile

gonne e ne e le letsatsi la me la botsalo.

Ke jele borothopate

gonne monnawe o kerile thedibera ya gagwe.

Ke tsere mokgele wa me

gonne ke ne ke tshwerwe ke tlala.

Ke timile dikerese tsa me

gonne pula e ne e na.



A re kwaleng

Tlatsa mafoko a a tlogetsweng mo dipolelong tse.

tlhapi

diapole

dimonamone

mašwi

borotho

tee



Ke rata go nwa

\_\_\_\_\_.



O rata

\_\_\_\_\_.

Letha:


Re rata



O rata go ja



Ba rata go ja






O rata go nwa



Batla mme o sekeletse dijo mo lebokosong. Morago o thale mola go tswa mo lefokong go ya kwa setshwantshong se se nepagetseng. Mafoko mangwe a a kgabaganya, mme a mangwe a ya kwa tlase.

n	a	m	a	x	y	n	a	w	a
p	g	o	b	s	t	t	v	a	q
q	g	n	o	e	e	l	w	p	u
w	d	a	r	q	w	h	r	o	h
r	s	m	o	e	t	a	n	l	t
l	e	o	t	o	v	p	l	e	e
y	h	n	h	w	x	i	m	p	x
t	e	e	o	r	m	a	š	w	i



TEACHER: Sign \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_




A re buiseng



Kgarameletsa dipitsa kwa morago ga setofo.


## NNA O BABALESEGILE KWA GAE



O se ka wa letla gore mogala wa ketlele o lepelele fa bana ba bannyne ba ka fitlhelelang teng.




Baya melemo moo bana ba bannyne ba ka se kang ba e fitlhelela.




O se ka wa tshameka ka dithini tse dikgolokgolo.



O se ka wa tshameka ka dipolaka.



Baya parafene mo lefelong le le sireletsegileng.



A re kwaleng

Buisa phamfolete mme morago o arabe dipotso.



Kwala selo se le 1 se mmaagwe bera a re bolelelang sona gore re nne re babalesegile kwa gae.

Kwala selo se le 1 se ntlole e re bolelelang sona gore re nne re babalesegile kwa gae.




## Letlha:



Kwala selo se le 1 se mmutlanyana o re bolelelang sona gore re nne re babalesegile kwa gae.

Kwala selo se le 1 se tlou e re bolelelang sona gore re nne re babalesegile kwa gae.



# Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

Morago o ikwalele dipolelo di le pedi mo bukatirong ya gago.

gaila	laila	mokgwaro	kgwedi
maina	thaisa	kgwele	kgwebo
saila	phaila	kgwela	kgwasa


## Mafoko a tlwaelo

tlase  
sona  
gae






## A re kwaleng

Kwala dipolelo di le 5 ka ga se o se dirang go nna o bookesegile kwa qae.



Kopolola ditlhaka tse.



TEACHER: Sign

Date



A re direng

Thala setshwantsho go  
bontsha se o tshwanetseng go  
se dira go nna o babalesegile  
kwa gae. Morago o kwale  
polelo ka ga setshwantsho  
sa gago.



A re kwaleng

Kwalolola dipolelo tse o dirisa matshwaopuso a a nepagetseng. Dirisa tlhakakgolo mo  
tshimologong ya polelo le khutlo kgotsa letshwaopotso kwa bokhutlong. Gakologelwa go  
dirisa tlhakakgolo fa o kwala maina a batho, dikgwedi, mafelo kgotsa malatsi.

ka lamatlhatso thabo le amo ba ne ba ya go tshameka kwa ntlong ya  
gabo thabo

a o rata bebetsididi

bongi le nomsa ba ile kwa durban ka phukwi

leina la me ke

Letha:



### A re kwaleng

Thala mola go tswa mo mafokong a a mo kholomong e botala jwa tlhaga go ya kwa  
mafokong a a mo kholomong e botala jwa legodimo a a nang le bokao jo bo tshwanang.



nepagetse

potlana

dintsi

ile

bua

timetse

montle



nnye

siame

tsamaile

pila

motlele

latlhiegile

tlotla



### Boithabiso

Feleletsa dipolelo tse ka ga gago le ka ga se o se ratang.

Dikarabo tsotlhhe ke maina, ka jalo di simolola ka tlhakakgolo.

Leina la me ke



Tsala ya me ya botlhokwa ke



Buka e ke e ratang ke



Ke tsetswe ka la



Letsatsi la beke le ke le ratang ke



Letsatsi la me la botsalo ke



Leina la morutabana wa me ke



Lenaneo la TV le ke le ratang ke





A re buiseng

Rraagwe Bongi o latlhegetswe  
ke selula.

O goeleditse, "A o itse kwa  
selula ya me e leng teng?"

Re e lebeletse ka **fa tlase** ga  
bolao.

**Mo godimo** ga raka.

**Ka fa morago** ga teseke.

**Mo kgetsaneng** ya ga rre.

**Kwa ntle** ga ntlo.

**Mo teng** ga ntlo.

**Fa thoko** ga tafole.


**Kwa godimo** ga thelebišene.

Morago ra utlwa – tiring tiring,  
tiring tiring.

Re bone selula **mo** setsidifatsing!



Tiring tiring!  
Tiring tiring!



A re buiseng

Buisa kgang, mme o arabe dipotso.

Rre o ne a latlhegetswe ke eng?

O latlhegetswe ke

Kwala mafelo a le 2 a ba tlhotseng founu mo go ona.

Ba tlhotse

Letha:

Ba fitlhetselula kwa kae?

Ba e fitlhetsel

A o setse o kile wa latlhetselwa ke sengwe? Ke eng?



Tiriso ya mafoko

Tlatsa mafoko mo diphatlheng tse di nepagetseng. Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o ikwalele dipolelo di le pedi mo bukatirong ya gago.

ntlole

tlhoro

tshola

kwala

kwena

tshimo


tlhapi

ntlo

Mafoko a tlwaelo

tlase  
godimo  
thoko  
morago

ntle	tlhatlhela	tshela	kwa



A re kwaleng

Kwala kgang ka ga nako ya o ne o latlhetselwa ke sengwe.  
E ne e le eng? O se fitlhetselwa kae?



Kopolola ditlhaka tse.

A re kwaleng



TEACHER: Sign


Date

49



A re direng

Fitlha sengwe mo tlelaseng.  
Tsala ya gago e se batle. Ena o tshwanetse go re "Ke batla ka fa morago ga ... kgotsa ka fa tlase ga ... kgotsa fa thoko ga ... ". Dirisa mafoko a a mo kgannyeng a a mo tsebeng ya 48 go go thusa.



A re kwaleng


Bua lefoko boemong jwa setshwantsho sengwe le sengwe.  
Morago o feleletse lefoko lengwe le lengwe o dirisa tlh kgotsa tsh.

tlh

tsh

 tshela	 api	 ola
 apa	 i idile	 aga
 opa	 uba	 ipi

Letha:



Boithabiso

Buisa ditaelo tse, mme o feleletse setshwantsho.



Thala letsatsi le sefofane kwa godimo  
kwa loaping.


Thala kgopa fa pele ga mabolomo.

Thala nonyane mo setlhareng.

Thala khudu fa thoko ga mabolomo.

Thala mabolomo ka fa tlase ga setlhare.

Thala serurubele kwa godimo ga khudu.



A re kwaleng

Tlhaola mafoko a go ya ka mabokoso a dimpho.

nwa	terena
phela	nko
nwetse	toro

nku	photi
tema	nwela
nkopa	phura



nw



t



ph



nk





TEACHER: Sign

Date



A re buiseng

## A o rata dikatse?


Re na le katsana e e maboanyana, e e tlolatlolang, e ntlenyana, mme e batla legae.

E na le mogatla o moleele o o methaladi.

E rata tlhapi le mašwi.

Leina la yona ke Thabi.

Fa o rata go e thusa, go e rata le go e tlhokomela, leletsa Gugu mo go SPCA, 012 012 0120.



A re kwaleng

Buisa papatso, mme morago o tshwaye karabo e e nepagetseng ka letshwao, (✓).

Ke seotlwana sefe se se batlang legae?

A	Ntšwa
B	Katse
C	Pere

O tshwanetse go leletsa mang fa o batla katsana e?

A	Gugu
B	Lebenkele la diruiwaratwa
C	Rapolasa

Letha:

Leina la katsana e ke mang?

A	Thabi
B	Katsana
C	Ben

E rata go ja eng?

A	Mašwi
B	Tšhisi
C	Tlhapi

E rata go nwa eng?

A	Mašwi
B	Matute
C	Tee

E itshotse jang?

A	E aga e ithobalela.
B	E rata go tlolatlola.
C	E rata go lwa.



Tiriso ya mafoko

Tlatsa mafoko mo diphatlheng tse di nepagetseng. Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o ikwalele dipolelo di le pedi mo bukatirong ya gago.

dila

baka

bitse

manki

gaisi

dile

taka

dira

Mafoko a tlwaelo

pele  
rata  
bobedi  
rekisiwa

bina	raka	ile	khakhi



A re kwaleng

Kwala ka ga seotlwana kana seotlwana sa gago.



Kopolola ditlhaka tse.

A re kwaleng

e

e



TEACHER: Sign

Date

53

# Legae la katse e e latlhagileng



A re direng

Tlatxa ka tumanosi, **a, e, i, o** kgotsa **u**, mo go lengwe le lengwe la mafoko a go dira gore lefoko le golagane le setshwantsho.

<b>kuku</b>	<b>b</b> <u>  </u> <b>s</b> <u>  </u> <b>k</b> <u>  </u> <b>l</b>
<b>kg</b> <u>  </u> <b>ts</b> <u>  </u> <b>n</b>	
<b>p</b> <u>  </u> <b>l</b> <u>  </u> <b>m</b>	



<b>h</b> <u>  </u> <b>r</b> <u>  </u> <b>k</b>
<b>kh</b> <u>  </u> <b>t</b>
<b>h</b> <u>  </u> <b>k</b>
<b>b</b> <u>  </u> <b>s</b>



A re kwaleng

Bua gore a ke dipotsa, ditsiboso kgotsa ditlhagiso.  
Morago o tlatse **?** **!** kgotsa **khutlo**.



Leina la gago ke mang?	Potsa 
Tlogela	
Letlhha ke la 25 Phukwi	
Itlhaganele	
O nna kwa kae	
Letsatsi la gago la botsalo le leng	
Ke rata selemo	
A o rata dikatse	

Letha:



A re kwaleng

Kwalolola dipolelo tse mme o tsenye matshwaopiso a a nepagetseng.



a o rata dikatse

leina la katse ya me ke thabi

jabu le ati ba rata go tshameka kgwele ya dinao

letsatsi la me la botsalo le ka lwetse



Boithabiso

Dira papatso ka ga seotlwana kana seotlwana se se latlhgileng.  
Tlatsa diphatlha tse di tlogetsweng go feleletsa papatso. Morago o thale setshwantsho go bontsha gore seotlwana se lebega jang.



## THUSA GO BONA SE SE LATLHEGILENG



A ga o ise o bone ya me?

Tlatsa gore ke seotlwana (seotlwana) sa mofuta mang.



Seotlwana sa me se lebega jaana.

(Thala setshwantsho sa seotlwana.)

Leina la seotlwana sa me ke

Fa o ka bona seotlwana sa me,  
tsweetswee leletsa

(Tlatsa leina la gago.)

mo go

(Tlatsa nomore ya gago ya mogala.)


TEACHER: Sign

Date


# Taletso ya moletlo



A re buiseng



A re kwaleng



Letha:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.  
Morago o ikwalele dipolelo di le pedi mo bukatirong ya gago.

taletso	modumo	nako
moletlo	gaabo	Thabo
dipotsø	kgogo	morago



Mafoko a tlwaelo

godimo  
tsweetswee  
ntle  
aterese

Kwala dipolelo di le 3 ka ga letsatsi la botsalo la gago.

A re kwaleng



A re kwaleng

Kopolola polelo.



A otlaatla kwa moletlong  
wa me.



Kopolola ditlhaka tse.

A re kwaleng



TEACHER: Sign

Date

57

# Tlaya kwa moletlong wa me



A re direng

Tlatsa taletso e ya moletlo  
wa gago.



A re kwaleng

**Tlaya kwa moletlong wa me!**

Ke tshwara dingwaga di le \_\_\_\_\_.

Moletlo wa me o tlaa nna ka la \_\_\_\_\_.

O simolola ka ura ya \_\_\_\_\_ mme o  
khutla ka ura ya \_\_\_\_\_.

Aterese ya me ke:  
Nomore ya ntlo \_\_\_\_\_  
Mmila wa \_\_\_\_\_  
Lefelo \_\_\_\_\_

**Tsweetswee nkitsise gore a o tlaa  
kgona go tla.**

Nomore ya me ya mogala ke \_\_\_\_\_.

Go tswa go \_\_\_\_\_




Kwalolola dipolelo tse, o simolola nngwe le nngwe ka "Maabane".

Gompieno ke letsatsi la me la botsalo.

**Maabane**


Gompieno pula e a na.

**Maabane pula**

Gompieno go bolelo.

**Maabane go**

Letha:



A re kwaleng

Mo polelong nngwe le nngwe, thalela leina la motho, morago o sekeletse lefoko la tiragalo le le re bolelelang gore motho o dira eng.



Jabu o tabogela kwa sekolong.

Amo o buisa buka.



Pam o tshotse thedibera ya gagwe.

Ati o tshameka kgwele ya dinao.




Pitoro o raga bolo.



Lebo o bua mo founung.


Bongi o reka katse.

Amo o ja ditshipisi.



Boithabiso

Ba bogolo jo bo kae?  
Morago o tlatse  
maina le dingwaga  
tsa bona mo  
lenaneong.



Leina	Dingwaga

Leina	Dingwaga

TEACHER: Sign

Date



A re buiseng




## Mme Sethole le ditsuane tsa gagwe

Ga bua kgogwana ya ntlha,  
E itshikinyanya,




Ga bua kgogwana e nngwe,  
E itshikinya ka go sa iketlang,



Ga bua kgogwana ya boraro,  
Ka lentswenyanya le le bogale,



Ga bua kgogwana ya bone,  
Ka kutlobotlhokonyana,



Letha:

Ga bua kgogwana ya botlhano, e  
ngunanguna,

O ka re ke ka bona  
letlapanyana.

5

"Jaanong bona," ga bua Sethole go  
tswa mo tshingwaneng e talanyana.

Fa o batla dilalelo, itlele  
kwano mme o fatefate.


6



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

Morago o ikwalele dipolelo di le pedi mo bukatirong ya gago.



A re kwaleng

Kopolola polelo e.

tlhola	tshela	kgwele
tlhaga	itshelala	kgwedi
tlhapi	tshipi	kgwebo

Mafoko a tlwaelo

se  
lebelo  
tlhaga  
tlhano




Dikgogo di tlhola di itshelela  
dijo.



g

Kopolola ditlhaka tse.

A re kwaleng



TEACHER: Sign

Date


61

# Dikgogwana tse tlhano



A re direng

Buisa leboko le le ka ga  
dikgogwana tse tlhano mme  
morago o ikatise go le buisa le  
ditsala tsa gago tse tlhano.  
Mongwe le mongwe wa lona a  
nne le sebaka sa go nna nngwe  
ya dikgogwana. Yo mongwe  
wa lona e nne mmaagwe  
dikgogwana.



A re kwaleng

Sekeletsa lefoko le le nepagetseng.

Maabane ke **tlide/tla**, mme ka tshameka le Bongi.



Ka moso ke **tlide/tlaa** ya kwa sekolong.

Beke e e fetileng ke **bona/bone** ditsuane.

Jaanong ke **tshameka/tshamekile** le katse ya me e ntšhwa.



A re kwaleng

Feleletsa dipalo tse tsa mafoko.

mosadi + mogolo =



moeteledi + pele =



monna + mogolo =



botlhaba + tsatsi =



tsela + kgopo =



mmega + dikgang =




Letha:



Boithabiso


Tlatsa mafoko a mo mabokosong a medumo mo leotwaneng le legolo.  
A thale sefapaano go tswa mo lenaneong fa o sena go a kwala mo mabokosong a nepagetseng.

tlhapi	kgwele	koloi	kwala	kgwebo	boi	khiba	kwebu
sekai	ntlo	kwena	kgweetsa	tlhaga	thai	ntlatse	boifa
tshola	ntlolle	tshaba	khudu	lepai	tshela	sekhu	tlhatsa




TEACHER: Sign

Date




A re buiseng

Dira buka e ya mesego gore o kgone go buisa ka ga kgang ya Kubu le Khudu. Mena mo meleng e e tshwaraganeng mme o sege mo meleng e e maronthorontho.



A re bueng


Jaanong buisa kgang e, e ka ga kubu le khudu, ke kgang ya nnete. Bua le ditsala tsa gago ka ga ka moo diphologolo tse pedi tse e leng ditsala ka teng.



A re kwaleng

Buisa kgang ya kubu le khudu gape mme morago o kwale dipolelo di le 5 go tlotla kgang.

8



Mo teyge leina la  
me. Mmiseseng  
Owena.

Sega mo moleng o o tsepameng morago ga go tscharaganya mo buka ya qoo



Tlayga, ngwana Owena. Re tlaa go  
isa kwa serapeng sa diphologolo.


Ba tsayga Owena ba mo isa kwa  
tschingwaneng e e nang le letamonyana.  
serapeng sa diphologolo. O ne a nna mo

Mena mo moleng o o nang le maronthorontho

16

Morago fa Owena a gola o ne a kopana  
le kubu ya mosetsanyana e bidiwa  
Cleo. Gompieno o nna ka boitumelo le  
Cleo.

E tscharaganya mo lekhakoreng e



Mena mo moleng o o nang le maronthorontho




# Kubu le Khudu

1


L

teyeng leina.  
o lesego. Are mo  
Ngwana wa kubu



Ba gogela ngwana wa kubu kwa ntle  
ga lewattle.


Ngwana wa kubu o ne a nna ka  
boitumelo le mmaagwe.




2

10


Leina la gagao  
ke mang?



Owena o ne a tshameka le khudu ya  
motsofe. O ne a rata go palama mo  
mokwatleng wa ga Motsi.





15





Mo phakeng, o ne a kopana le khudu.

Kubu le khudu e ne e le ditsala tse  
dikgolo. Ba ne ba ja, ba nwa, ba robala,  
ba thuma e bile ba tshameka mmogo.




Mongwe le mongwe o ne a leka go  
thusa kubu go boela mo lefatsheng.  
Ba dirisa matloa le dikoloi go mo  
gogela kwa ntle ga lewate.





Ke monnye thabta go ka thuma.  
Thusa! Thusa! tswheetswee!

lewatleny.  
kwa tlase le noka mme a wela mo  
Metsi a ne a mo phepheulela




Tswheetswee?  
nna mme?  
A o tlaa

mmaagwe.  
Ngwana wa kubu o latlhedetswe ke

Letsatsi lengwe go ne ga na pula ya matlakadibe. Pula e ne ya phepheula ngwana wa kubu go tswa mo go mmaagwe.

Thusa! Thusa!  
Mme o kae?



Khudu e ya motsofe e ne e kgona go bona gore Owena ke lesea. E ne ya tshwanelo go tlhokomela Owena le go mmontsha gore a je eng le gore a robale kwa kae.

Jaanong  
reetsa, nana.



# Thitokgang 7: Maabane, gompieno le ka moso

**97 Dikgang go tswa kwa tsaleng ya me** 70

Buisa lekwalo.  
Araba dipotso tsa ditlhophontsi tse di ka ga lekwalo.  
Balela matlha a a rileng le malatsi mo lekwalong o bo o a rekota mo khalentareng.

**98 Dithulaganyo tsa rona** 72

Medumopuo: (medumo ya ou, oi, mm le ng).  
Kwala dipolelo o dirisa mafoko a a filweng.  
Tlhomaganya dipolelo go ya ka kgang.  
Kwala ka ga dikgang tsa bona.  
Boka leboko.

**99 Konsarata ya sekolo sa rona** 74

Buisa lenaneo la konsarata ya sekolo.  
Araba dipotso tse di ka ga lenaneo la konsarata.  
Medumopuo: (medumo ya sez, lek, bo le ana).  
Kwala dipolelo o dirisa mafoko a a filweng.  
Kwala dipolelo ka ga gore ba tlaa dira eng mo malatsing a boikhutso.  
Kopolola ditlhaka tse H, h, I, i le J, j

**100 Se se diragetseng kwa konsarateng** 76

Mo ditlhopheng tlhophang selwana go tswa mo lenaneong la konsarata, le se neele tlelase.  
Bolelelapele bokhutlo jwa kgang.  
Feleletsa pudula ya bofelo ya puo mo kgannyeng.  
Golaganya dipolelo le bokhutlo jwa tsona jo bo nepagetseng.  
Phazele (maleane) ya mafoko.

**101 Nako** 78

Buisa kgang ka ga dinako tsa ditirwana tsa ga Busi.  
Lemoga nako e e nepagetseng go tswa mo kgannyeng.  
Tlatsa theibole ya ditirwana tsa letsatsi le letsatsi tsa ga Busi.  
Medumopuo: (medumo ya ro, oko, aka le re).  
Kopolola ditlhaka tse K, k, L, l le M, m

**102 Letsatsi la me la ditiragalo** 80

Balolola ditirwana tsa bona tsa letsatsi le letsatsi go ya ka nako.  
Dirisa mafoko a pakapheti mo dipolelong.  
Golaganya malatodi.  
Thala setshwantsho go feleletsa ditshwantsho.

**103 Dan ga a monate mo bekeng e** 82

Buisa sekwalwa sa kanelo ka ga Dan.  
Araba dipotso tse di ka ga sekwalwa.  
Tlhaola mafoko go ya ka ga medumo (medumo ya u, e, ts le ntlh).  
Kwala dipolelo o dirisa mafoko a mangwe.  
Kopolola ditlhaka tse N, n, O, o le P, p

**104 Kwa godimo, kwa tlase, mo gare le go dikologa** 84

Diragatsang se se diragaletseng Dan.  
Thala ditshwantsho go tlhalosa ditirwana tsa bona tsa letsatsi le letsatsi mo bekeng.  
Kwala dipolelo ka ga ditshwantsho.  
Feleletsa mafoko mme morago o a golaganye le ditshwantsho.

**105 Go ja nala** 86

Buisa sekwalwa sa kanelo ka ga malatsi a boikhutso a a tleng.  
Tlatsa dithulaganyo tsa malatsi a boikhutso mo khalentareng.  
Araba dipotso tse di ka ga thulaganyo ya dinako tsa malatsi a boikhutso.  
Tlhaola mafoko go ya ka ga medumo (medumo ya le, o, mo le go).  
Kwala dipolelo o dirisa mafoko a a filweng.  
Kopolola ditlhaka tse Q, q, R, r le S, s

**106 Re sa ntse re ja nala** 88

Lemoga diporofense mo mmepeng.  
Dirisa matshwaopuso a a nepagetseng.  
Tsenya matshwaopuso le go lemoga mefuta ya dipolelo.  
Kwala ditlhogo tse di maleba tsa dibuka.  
Dira diponelopele tsa gore dibuka di tlaa bua ka ga eng.

**107 Balelapa la me le diruiwaratwa kana diotlwana**

90

Buisa sekwalwa sa kanelo ka ga lelapa le diotlwana.  
Feleletsa theibole ka ga ditokololo tsa lelapa la bona ka fa tlase ga ditlhogo tse di abilweng.  
Medumopuo: (medumo ya tl, le, ta le ka).  
Kwala dipolelo o dirisa mafoko a a filweng.

Kopolola ditlhaka tse T, t, W, w, U, u, X, x, V, v le Y, y

**108 Ke eng se se kgethegileng** 92

Tirwana ya go itumedisa ya go golaganya maronthorontho.  
Kwalolola dipolelo o dirisa matshwaopuso a a nepagetseng.  
Lemoga madiri le maina.  
Feleletsa kabo ya setifikeiti ya tokololo ya lelapa.

**109 Kwalang** 94

Tlotla ka ga poloto ya kgang le tsala.  
Tlatsa serulaganyi sa kgang o dirisa ditlhogo tse di abilweng.  
Sala ditaelo tsa buka ya mesego morago.

**110 Dithamalakwane** 97

Golaganya dithamalakwane le ditshwantsho tse di nepagetseng.  
Araba dithamalakwane.

**111 Jack le lenono la nawa** 98

Buisa kanelo ka ga Jack le lenono la nawa.

**112 Jack le lenono la nawa (tsweletso)** 110

**112b Jack le lenono la nawa (tsweletso)** 112



A re buiseng



24 Crest Road  
Seaville  
Empangeni  
3880  
20 Phatwe 2015

Bongi yo o rategang

E ne e le boitumelo mo go nna go go bona kwa bolotloeng maabane.


Jaanong, re tshwaregile thata mo sekolong. Ka Labotlhano o o tl Lang re tlaa bo re tshwere konsarata ya rona ya sekolo. Basetsana ba tlaa bo ba bina mmino wa setso. Basimane bona ba tlaa boka leboko la Motsi le khudu. Jabu e tlaa bo e le rametlae mo konsarateng eo.

Re mo boitumedisong kwa sekolong. Ka nako ya go tshameka nna, Zinhle le Lizzy re tshameka mmogo. Maabane re ne re tshameka maiphitlhaphitlhwane. Zinhle o ne a itshuba mo motlaaganeng. Re ne ra mmatla gotlhé mo lebaleng la motshameko fela ga re a ka ra mmona. Ke ne ka goa thata, "ke fa Zinhle a tlhagelela jaanong!" Ya nna gona re mo fitlhelang.

Ke tlaa go bona gape mo nakong e e tl Lang fa re tshameka netebolo.

Ke nna

Suzy



Letha:



A re kwaleng

Buisa lokwalo gape, mme morago o tshwaye karabo e e nepagetseng ka letshwao, (✓)

Ke mang yo o kwadileng lokwalo?

A Bongi

B Suzy

C Zinhle

Ditsala tsa Susy ke bomang?

A Zinhle le Robbie

B Zinhle le Lizzy

C Lizzie le Sandy

Konsarata e tlaa nna ka kgwedi efe?

A Phatwe

B Lwetse

C Diphalane

Ke eng se Lizzy a se dirang mo konsarateng ya sekolo?

A Bina

B Nna rametlae kana mmametlae

C O buisa leboko



A re kwaleng

Buisa lokwalo ka kelotlhoko. Leka go bontsha letlhha le malatsi tse di leng mo lokwalong. Di bontshe mo khalentareng. Morago o arabe dipotso.

Phatwe



Mosupologo	Labobedi	Laboraro	Labone	Labotlhano	Lamatlhato	Latshipi
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Suzy o kwadile lokwalo ka dikae?

O kwadile lokwalo ka la bokae?

O kopane le Bongi ka dikae kwa bolotloeng?

O kopane le Bongi ka la bokae kwa bolotloeng?

TEACHER: Sign

Date

# Dithulaganyo tsa rona



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.  
Morago o ikwalele dipolelo di le pedi mo bukatirong  
ya gago.

mmutla	founa
mmoni	foufala
mmoki	roula

boifa	jaanong
boloi	jang
boboi	legong

Mafoko a tlwaelo

bone  
batlile  
ka  
goa



A re kwaleng

Kwala dipolelo tse ka go latelana ga tsona go  
tloga go 1 go fitlha go 3.



Suzy o tlaa bina mo konsarateng ya sekolo ka kgwedi ya Lwetse.
Suzy o kwaletse Bongi lekwalo.
Suzy le Lizzy ba ne ba kopana kwa bolotloeng.



A re kwaleng

Kwala dikgang tsa gago.




Maabane ke

Gompieno ke



Ka moso ke tlaa

Mo kgwedding e e tl Lang ke tlaa



Letha:



Mo setlhopheng sa  
gago, ithuteng go  
buisa leboko ka ga  
Motsi, e leng khudu, le  
ngwana wa kubu.



Pina ya kubu e e itumetseng  
Ngwana wa kubu o monnyane  
O thinthha metsi mo nkong ya gagwe.  
O tsamaela fa thoko ga noka  
O thinthha seretse go tswa mo  
maotong a gagwe.  
Fa a ntse a tsamaya go tswelela  
Motsi yo o neng a tsamaya go feta  
mo sekhutlwaneleng.  
Motsi le ngwana wa kubu e nna  
ditsala tsa mmatota.



TEACHER: Sign

Date

# Konsarata ya sekolo sa rona



A re buiseng



Lenaneo la konsarata ya  
sekolo sa poraemari sa Lesedi

Letlhha: 26 Phatwe 2015


Nako: 6.00 maitseboa go fitlha  
7.30 maitseboa

Dintlhha

- 1 Pulo ka mogokgo wa rona, Moh. A. Nkuna.
- 2 Leboko la Motsi le kubu.
- 3 Mmino wa setso.
- 4 Kamogelo ya dimpho ya baithuti ba mophato wa 1, 2 le 3.
- 5 Kopelo ka baithuti ba Mophato 3.
- 6 Jabu rametlae.

Go tsena ga go duelelwae

Go tlaa rekisiwa dikuku le dimonamone pele konsarata e simolola.



A re buiseng

Buisa lenaneo la konsarata ya sekolo, mme morago o arabe dipotso.

Letlhha la konsarata ke lefe?

E simolola leng, e fela nako mang?

Tshimologo \_\_\_\_\_

Bofelo \_\_\_\_\_

Mogokgo wa sekolo ke mang?

Ke mang yo o tlaa nnang rametlae?

Ke bomang ba ba yang go opela?

Ke mophato ofe o o yang go amogela dimpho?

Ke eng se se yang go rekisiwa kwa konsarateng?

Go duelwa bokae go tsena mo konsarateng?

Letha:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.  
Morago o ikwalele dipolelo di le pedi mo bukatirong ya gago.

sejanaga	lek <b>g</b> arebe
sejabana	lek <b>g</b> oa
sejana	lek <b>w</b> ati

boboa	kgabonyana
boladu	monnanya <b>n</b> ana
botlapa	kgannyana

Mafoko a tlwaelo

batlile  
sengwe  
lela  
kgonne






A o batla go ya kwa konsarateng ya sekolo? Goreng.

A re kwaleng



Kopolola ditlhaka tse.

A re kwaleng



TEACHER: Sign

Date



A re direng

Mo setlhopheng sa gago, tlhopha ntlha e le nngwe mo lenaneong la konsarata, mme o ithute yona. Tlhalosetsa baithuti ba bangwe ka ga yona ka go e diragatsa fa pele ga bona. Ba letlelele go go bolelela gore ke ntlha efe mo lenaneong e o e diragatsang. O ka bo o batla go buisa leboko, go ikatisetsa go bina kgotsa go opela pina.



A re kwaleng

Lebelela ditshwantsho tse. Tlotlela tsala ya gago temana le gore e tlaa felela jang. Morago feleletsa dipolelo tsa puo go bontsha se morutabana a se buang.



Ahe, ke na le dijotshegar  
tse di monate gompieno.

1

O nnaya dijotshegar tsa gago  
go sa nneng jalo ke a go itaya.



2



3

Nnyaya tlhe, o se ka wa ntseela  
dijotshegar, tsweetswee.



4



## A re kwaleng

Bapisa tshimologo ya polelo mo lebokosong le le pududu le bofelo jo bo nepagetseng mo lebokosong le le tala. Golaganya tshimologo ya polelo mo lebokosong le le botala jwa legodimo le bokhutlo jo bo nepagetseng jo bo mo lebokosong le le botala jwa tlhaga.

Pam o ne a tenegile

Ke jele borothopate

Ke ne ka tsaya ditlhako tsa me tsa kgwele ya dinao

Ke timile dikerese tsa me

ka gore e ne e le letsatsi la me la botsalo.

ka gore kgait sadiagwe o segile mpopo.

ka gore ke ne ke ya bolong.




ka gore ke ne ke tshwerwe ke tlala.





## Go itumedisa

Batla le go dira tshekeletsa mo mafokong a a mo mabokosong o a bapise le setshwantsho. Morago ga foo, thala mola go tswa mo lefokong go lebagana le setshwantsho se se nepagetseng. Gakologelwa, mafoko a ka kwadiwa ka go rapalala kgotsa a kwadiwa go ya tlase.




k	o	r	o	n	e	n	t	l	o
g	z	x		o	f	y	b	e	s
o		e	g	o	t		o	r	o
m	o		l	o	m	o	u	j	u
o	r	a	m	e	t		a	e	a
d	t	s	j	f	i	t	n	h	a
g	h	s	e	g	a	n	g	n	z
	e	b	a		a	h	k	d	e





A re buiseng

Buisa kgang, mme morago o bapise tshupanako le setshwantsho go lebagana dipolelo tse di nepagetseng. Re go diretse ya ntlha.




pm

Ka Mosupologo Busi o tsoga ka ura ya 6 mo mosong.




pm

O ya kwa sekolong ka ura ya 7 mo mosong.




am

Ka ura ya 1 thapama o tla gae.




pm

O tshameka le Pam ka ura ya 3 thapama.




pm

O dira tirogae ya gagwe ka ura ya 4 thapama.




am

O ja dijo tsa maitseboa ka ura ya 6.




pm


O ya go robala ka ura ya 8.




pm




am




pm




pm



pm



pm



pm

Letha:



A re kwaleng

Tlatsa se Busi a se dirang ka dinako tse letsatsi lengwe le lengwe.

Ka ura ya 6
Ka ura ya 7
Ka ura ya 1
Ka ura ya 3
Ka ura ya 4
Ka ura ya 6
Ka ura ya 8

Mafoko a tlwaelo

bontsho  
ratwa  
popota  
godimo





Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

Morago o ikwalele dipolelo di le pedi mo bukatirong ya gago.





tiro	seboko
toro	lefoko
thataro	moroko

phaka	harepa
kgakala	reka
jaka	garela



Kopolola ditlhaka tse.

A re kwaleng



TEACHER: Sign

Date

# Letsatsi la me la ditiragalo



A re direng

Tlatsa se o se dirang ka dinako tse letsatsi lengwe le lengwe.

Ka ura ya 6	
Ka ura ya 7	
Ka ura ya 1	
Ka ura ya 3	
Ka ura ya 4	
Ka ura ya 6	
Ka ura ya 8	



A re kwaleng

Fa ile e gokelelw mo lefokong, go kaya gore tiro e setse e diragetse kgotsa e weditswe. Buisa dipolelo tse di kwadilweng gabedigabedi kgotsa tse di kwadilweng sebedi. Tsenya ile mo lefokong le le ntshofaditsweng kgotsa tshasitsweng, mme o le dirise go feleletsa polelo ya bobedi.



Busi le Pam ba rata go tshameka.



Mo bekeng e e fetileng ba tshamekile bolotlowa.

Jabu o kgona go tlola jaaka segwagwa.

Maabane o \_\_\_\_\_ le John.

Busi o kgona go apaya.

Maabane o re \_\_\_\_\_ tlhapi.

Pam o kgona go raga bolo thata.

O \_\_\_\_\_ thata gore a be a thube lefensetere.

Letha:

## Malatodi



A re kwaleng

Thala mola go tswa  
mo mafokong a a mo  
kholomong e e botala jwa  
tlhaga go ya mo mafokong  
a a nang le bokao jo bo  
sa tshwaneng a a mo  
kholomong e e botala jwa  
legodimo.



Go itumedisa

godimo		itumela
tlaa		bosigo
bonya		khutshwane
ntšhwa		tsena
motshegare		onetse
ntle		ee
sulafala		tsamaya
nnyaya		bonako
telele		tlase



Thala ditshwantsho tse 3 tse.


1

Ke ura ya 8 mo mosong. Letsatsi le  
ne le phatsima. Go ne go le letsatsi.

1




2



2

Katse e palama mo  
setlhareng. Go letsatsi.

3



3

Ke bosigo, mme katse e  
fologela fa fatshe.

TEACHER: Sign

Date

81




A re buiseng

Dan wa batho o na le beke e e seng monate. O tsogile thari ka Mosupologo. O siilwe ke bese, mme o fitlhile thari mo sekolong. "Ke eng o le thari, Dan? Go botsa morutabana wa gagwe.



Ka Labobedi o ile sekolong fela o tlogetse kgetsana ya gagwe ya dibuka mo beseng. Fa a fitlha mo phaposing, o tshwere fela bolo ya gagwe ya kgwele ya dinao. "Kgetsana ya gago ya dibuka e kae, Dan?" go botsa morutabana.

Ka Laboraro o tsogile e sa le nako. O tsena mo beseng. Dan o tsamaya lobaka lo lololee gonne o nametse bese e e seng yona. Ntekwane Dan o nametse kana o palame bese e e seng yona. Bese e mo folosa mo sekolong se sengwe. "Dan o kae gompieno?" go botsa morutabana.



Ka Labone Dan ga a bone Diaparp tsa gagwe tsa sekolo. Ka jalo, o ya sekolong a apere paka ya gagwe ya go thuma. "Diaparo tsa sekolo di kae, Dan?" go botsa morutabana.



Ka Labotlhano Dan o tsoga e sa le nako thata. O ya kwa sekolong go santse go le lefifi. O ne a lapile, mme o tshwarwa ke boroko ka mo phaposing. "Goreng o robala, Dan?" go botsa morutabana wa gagwe.



Ka Lamatlhato Dan o ya sekolong, mme o fitlhela dikgoro tsa sekolo di notletswe. Dan wa seleele! Ga go na sekolo ka Lamatlhato.

Letha:



A re kwaleng

Buisa kgang, mme morago o arabe dipotso.

Mafoko a tlwaelo

lefensetere  
robala  
botala  
farologana

Ke goreng Dan a ne a le thari ka Mosupologo?

Ke gore o ne a

Ke letsatsi lefe le Dan a ileng sekolong ka kgwele ya gagwe ya dinao?

Ke letsatsi lefe le Dan a ileng ka lona sekolong a apere diaparo tsa gagwe tsa go thuma?

Go ne ga diragala eng fa Dan a ne a ile sekolong ka Lamatlhatso?



Tiriso ya mafoko

Tlatsa mafoko mo diphatlheng tse di nepagetseng. Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o ikwalele dipolelo di le pedi mo bukatirong ya gago.

bua

sešabo

setse

ntlhola

ruta

šeba

tsala


ntlhha

botsalo

buka

Leba


ntlhhana




Kopolola ditlhaka tse.

A re kwaleng


n




n




o



o



p



p



TEACHER: Sign

Date

83



A re direng

Dirang motshameko wa go etsisana go bontsha gore go ne go diragala eng ka Dan letsatsi lengwe le lengwe. Tshamekang ka go etsisana le ntse le refosana go nna Dan. Le ka nna la refosana go nna morutabana.



A re kwaleng

Thala setshwantsho go bontsha gore o dira eng letsatsi lengwe le lengwe la beke. Tlatsa malatsi.




A re kwaleng


Kwala se o se dirang mo malatsing a.



Mosupologo	
Labobedi	
Laboraro	
Labone	
Labotlhano	
Lamatlhatsso	
Latshipi	



Letha:




Go itumedisa

Bopa mafoko go tswa mo ditlhakeng, mme  
morago o a kwale mo diphatlheng. Morago batla  
lefoko le le nyalanang le setshwantsho.



le

lesa



se

sa

ru



re

le

ro

ma

e

o

re



tsh

rok

bul

ela

r

s

b



bi

bo

ro

na

g

b

mak



ne

di

fi

sa

lem

mm

ler



to

mo

tha

ro

TEACHER: Sign


Date

## 105 Go ja nala



A re buiseng

Nako ya malatsi a boikhutso e setse e atametse. Bana botlhe ba setse ba bua gore ba ya go dira eng mo malatsing a bona a boikhutso. Bana ba ba tlhano ba ya go etela mo ditoropong tse dingwe. Morutabana wa bona o ba kopa go tlatsa lenaneo la go ja nala.



### Lenaneo la go ja nala

Leina	Letsatsi	Mafelo	Ba tlaa dirang koo?
Amo	Labone	Johannesburg	Ke tlaa ya kwa moletlong wa ntsalake.
Dan	Mosupologo	Polokwane	Ke tlaa etela nkoko wa me.
Bongi	Laboraro	Durban	Ke tlaa ya kwa lewatleng.
Jabu	Labotlhano	Mbombela	Ke tlaa ya kwa serapeng sa diphologolo.
Busi	Lamatlhato	Umtata	Ke tlaa ya kwa moletlong wa lenyalo.
			Tlatsa se o tlaa se dirang.

Letha:



A re kwaleng

Buisa dipotso. Kwala dikarabo tsa gago mo lenaneong.

Ke mang yo o tlāa yang kwa Johannesburg?

Dan o dira eng ka Mosupologo?

Ke mang yo o tlāa yang kwa lewatleng?

Busi o ya go dira eng ka Lamatlhatso?

Ke mang yo o yang kwa serapeng sa diphologolo?

O tlāa ya kae?



Tiriso ya mafoko

Tlatsa mafoko mo diphatleng tse di nepagetseng. Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o ikwalele dipolelo di le pedi mo bukatirong ya gago.

legodimo

opa

mogatla

gorelela

gopa

mothaladi

oma

lebatu

lela

go

moela

goa

Mafoko a tlwaelo

emiswa

tsweetswee

tlang

fa thoko



Kopolola ditlhaka tse.

A re kwaleng



q q

Q Q

t t

R R

s s

S S

TEACHER: Sign

Date

87



A re direng

Thala mola go ya kwa mmepeng  
go bontsha gore bana ba ba ya  
kwa kae.



Bongi

Durban



Dan

Polokwane



Jabu

Mbombela

A re kwaleng

Kwalolola polelo nngwe le nngwe o dirisa ditlhakakgolo le dikhutlo.




dikolobe di na le megatla e e tshophegileng

thutlw a e na le molala o moleele

pitse e na le methaladi

tlou e na le selopo se seleele



Letha:



A re kwaleng

Feleletsa dipolelo tse ka go dirisa matshwao a a nepagetseng. Tlatsa go bontsha gore polelo nngwe le nngwe ke ya mofuta mang, morago ga foo, o oketse ka go naya letshwao le le nepagetseng.

Re feleletsa polelo e e buiwang ka khutlo. (.)

Re feleletsa potso ka letshwao la potso. (?)

Re feleletsa polelo e e bontshang kgakgamalo ka letshwao la tsiboso. (!)

Ke rata dimonamone .

Tse di buiwang



Leina la gago ke mang

O se ka wa kgabaganya tsela, koloi ke eo

O nna kae

Ke na le mpopo o mo pinki

O buisa eng

Ga ke rate mariga

Tlhokomela, nogga ke eo




Go itumedisa

Kwala setlhogo sa buka nngwe le nngwe. Setlhogo ke sona se se tlaa re bolelelang gore kgang e bua ka ga eng. Itsise tsala ya gago gore ke eng se o se akanyang ka ga buka nngwe le nngwe. Kwala dibuka ka tatelano ya tsona go ya ka fa o yang go di buisa ka teng. Simolola ka buka 1 e o batlang go e buisa lwa ntlha, mme o feleletse ka ya 4 e o sa rateng go e buisa.



TEACHER: Sign

Date



**Balelapa** la me ba bantsi thata. Gompieno re etelwa ke bontsalaarona. Mme wa me ke mooki. Rre wa me o dira mo dikepeng. Re tlhokomelwa ke nkoko wa rona fa mme a ile kwa tirong.

Ke rata thata jang fa bontsalaarona ba re etela ka gore re tshameka maiphitlhaphitlhwane. Ka nako e nngwe, ngwana wa nnake o rata go ka tshameka le rona, fela ga a kgone. O sa le yo monnyane thata. Re na le diotlwana tse dintsi thata. Ke na le tlhapi ya gouta le nonyane. Nnake wa me o na le **ntšwanyana** le **katsana e ntle**. Ka nako e nngwe, katsana ya gagwe e batla go ja tlhapi ya me.



A re kwaleng

Naya maina a batho balelapa la gaeno.

Tlatsa leina la mongwe le mongwe, mme o feleletse papetlana.

Leina	Ke tokololo efe ya lelapa	Dingwaga
Peter	Ntsalake	12 

Leina	Ke tokololo efe ya lelapa	Dingwaga




Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo.  
Morago o ikwalele dipolelo di le pedi mo bukatirong ya gago.

moletlo	boeleele	boleta	gadika
motlotlo	boletswa	botala	leka
tlotlo	bolepi	botagwa	tlolaka

Mafoko a tlwaelo

efe  
dimo  
lela  
sengwe



Kopolola ditlhaka tse.



A re kwaleng

t T

w W

u U

x X

v V

y Y

# Ke eng se se kgethegileng?



A re direng

Seotlwana kana  
seotlwana se ke  
sefe? Golaganya  
maronthorontho go  
batla.

a  
z

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q



A re kwaleng


Kwala polelo nngwe le nngwe, mme o dirise ditlhakakgolo le  
matshwao a a nepagetseng.



a re ka ya kwa phakeng

A re ka ya kwa phakeng (?)

amo le bongi ba ya kwa phakeng



o se ka wa akgega thata

a ka tsaya balunu





Letha:



A re kwaleng

Tiro ya madiri ke go re bolela se se diragalang. Buisa polelo nngwe le nngwe, mme o thalele lefoko le e leng lediri. Morago ga foo, sekeletsa motho kgotsa selo se se dirang tiro.



Nonyane e a fofa.

Katse e a tlola.

Pidipidi e a thuma.

Bana ba a tshameka.

Ke bona tshupanako.

Mosetsana ba opela.

Ngwana o a lela.



Go itumedisa

## Kabelo e e kgethegileng ya tokololo ya balelapa.



Tlatsa leina la motho.

Motho yo o  
tsalana jang  
le wena? A ke  
mmaago kgotsa  
rraago kgotsa  
nnakaago  
kgotsa  
kgaitadiago?

Tlhalosa semelo sa gagwe. Ke eng se se dirang tokololo e ya balelapa go nna e  
e kgethegileng?

\_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Kabelo e tswa go

Letlha

Thala setshwantsho sa motho yoo.



TEACHER: Sign

Date



A re bueng

Buisana le tsala ya gago ka ga kgang e o tlaa e kwalang.  
Morago o tlatse dikakanyo tsa gago mo tsebeng e.



Lenaneo la  
kgang ya me.

Baanelwa le tikologo.



Tshimologo

Ke bomang ba ba leng mo kgannyeng ya gago?

Kgang e diragalela kae?

Kgang e e diragala leng?

Go diragala eng mo tshimologong ya kgang?

Mmele


Go diragala eng mo mmeleng wa kgang?

Bokhutlo

Kgang e khutla jang?



# SEPHUTHELO SA KWA MORAGO



KA GA MOKWADI

## Kwala leina la gago

O na le dingwaga tse kae?

## Onna kwa kae?

8

3

KGATO 4: Segu mo moleng o o tsepameng morago ga go tshwaraganya mo buka ya gogo

KGATOI: Mena mo moleng o o nang le maronthorontha

G

7

swela ka kyang ya gagofa.

Kwala mmele wa kagang ya gagao fa le mo tsabeng

•C

•p

10

Thala setshwantsho fa.

Thala setshwantsho fa.

Simolola go kwala kgang ya gago fa le mo tsebeng  
ya 3.

Fetsa kgang ya gago.

2

7

3

9

Tswelela ka kgang ya gago fa.

Kwala goré go diragdla eny kwa bokhutloringjwa kgang ya  
gago fa le mo tsebeng ya 6.

Thala setshwantsho fa.

Thala setshwantsho fa.


# Dithamalakwane



Go itumedisa

Bapisa dithamalakwane le ditshwantsho tse di nepagetseng. Morago tsenya dikarabo mo diphatlheng tse di tlogetsweng. O ka nna wa dirisa mafoko a go go thusa.

ntlo




pitse

Dikgodumodumo



bebetsididi



thutlwā

mokgele



mmutlanyana



khudu


lelomo



katse

Ke agiwa ka ditena, ke na le lebati le matlhhabaphefo. Ke nna mang?

ntlo



Ke na le molala o moleele, ke ja matlhare a ditlhare. Ke nna mang?

Ke phologolo e nnye, ke na le ditsebe tse di telele, ke botlhajana. Ke nna mang?

Ke seotlwana, ke monnye, ke rata maŠwi. Ke nna mang?

Ke agiwa ka ditena, batho ba nna mo go nna. Ke nna mang?

Ke phologolo ya gae, ke nna setaleng, ke na le moetse. Ke nna mang?

Ke sejalo, ke montle, ke na le mmala o mohibidu le o serolwana. Ke nna mang?


Ke jewa fa go le mogote thata, ke monate. Ke nna mang?

Ke monnye, ke tsamaya le ntlo ya me gongwe le gongwe kwa ke yang teng? Ke nna mang?

Ke tsholelediwa kwa godimo fa pula e na. Ke nna mang?



A re buiseng




Ga re na tšelete ya go reka dijo. Dimo yo o maswe yo o utswitse kgogo ya rona.

Bogologolala go ne go na le mosimane a bidiwa Jack. Jack o ne a nna le mmaagwe. O ne a se na rraagwe.


Fa rraagwe a ne a santse a tshela, dimo yo o maswe yo o ne a utswa harepa le kgogo ya gagwe e e neng e beela mae a a jaaka gauta.

Jack le mmaagwe ba ne ba itlhokela. Mmaagwe Jack o ne a mmolelela gore a tseye kgomo a ye go e rekisa kwa mmarakeng.



Letha:


Mo tseleng, Jack o kgatlhana le raselaga, yo a mmontshang dinawa tse 5 tsa metlholo. Jack o mo neela kgomo, mme ena o tsaya dinawa.



Mmaagwe Jack o ne a tenegile. O ne a latlhela dinawa kwa ntle ka letlhhabaphefo. Go ne go se na dijo, ka jalo ena le Jack ba ne ba ya go robala ntle le dijo tsa dilalelo.

TEACHER: Sign

Date



Fa Jack a fitlha  
kwa godimodimo,  
o bona kwa dimo  
yo o maswe yo a  
nnang kwa teng.  
O bona gape le  
harepa ya ga  
rraagwe le kgogo  
ya gagwe. Jack o  
ne a tsaya dilo tse  
di botlhokwa, mme  
a fologa sata ya  
dinawa.

Ka letsatsi le le latelang go ne  
go na le sata ya dinawa le lelele  
ka fa ntle ga ntlo. Jack o ne a  
namela lenono la dinawa.




Letha:

Ka letsatsi le le latelang, Jack o boela gape kwa lenonong la dinawa go ya go tsaya harepa ya ga rraagwe. O bona kgogo ya ga rraagwe e e beelang mae a a tshwana le gauta.

Jack o ne a tsaya harepa le kgogo e e beelang mae. Fela dimo o ne a tsoga! Dimo o ne a tabogisa Jack.

Ke tshwanetse  
go tsaya dilo  
tsa ga rre.

Mphe kgogo  
ya me!



Jack o fologa sata ya dinawa, mme dimo yo o maswe o taboga fa morago ga gagwe.

## 112b Jack le sata ya nawa (tsweletso)


Jack o ne a bitsa mmaagwe. Mmaagwe  
o ne a tswa a tshwere selepe.



Mmaagwe o ne a rema ka bonako pele  
dimo a ka tshwara Jack, mme sata ya  
dinawa le ne la wela fa fatshe.



Go tloga foo, Jack  
le mmaagwe ba  
ne ba tshela mo  
boitumelong.



# Thitokgang 8: Botsalano le tlhokomelo

Kgweditharo 4: Beke 5 - 8

## 113 Mpho ya ga Busi ya letsatsi la botsalo 104

Buisa sekwalwa sa kanelo se se ka ga letsatsi la botsalo la  
Buisa sekwalwa sa kanelo ka ga letsatsi la botsalo la ga Busi.  
Buisa papatso ya baesekele.  
Araba dipotso tse di ka ga sekwalwa.  
Kwala molaetsa wa letsatsi la botsalo mo karateng ya letsatsi la botsalo ya ga Busi.  
Medumopuo: (medumo ya ui, i, ae le ee).  
Tlhaola mafoko go ya ka ga medumo  
Kwala dipolelo o dirisa mafoko a a filweng.  
Kopolola mafoko o ke, kwa.

## 114 A o tlala reka baesekele? 106

Tlotla ka ga dipapatso tse di mo seyalemweng kgotsa mo thelebishene.  
Diragatsa motshameko wa papatso ya thelebishene..  
Araba dipotso ka ga papatso ya tiragatso kana motshameko.  
Kwala dikgang tsa bona.  
Tsenya maina a sethwantsho sa baesekele.

## 115 Busi o reka baesekele 108

Buisa sekwalwa sa kanelo ka ga Busi.  
Araba dipotso tse di kgethegileng tse di ka ga sekwalwa.  
Tlhaola mafoko go ya ka ga medumo (medumo ya ts, i, le di).  
Kopolola mafoko o mo, yona.

## 116 Ditsala tsa botlhokwa goyagoile 110

Motlotlo le ponelopele ya kgang.  
Feleletsa dipudula tsa puo.  
Kwalela ditsala melaetsa mo dikarateng.  
Kwala bokhutlo jwa kgang.  
Tlhatlhamolola mafoko.

## 117 Dan o tshameka kgwele ya dinao 112

Buisa sekwalwa sa kanelo ka ga Dan a tshameka kgwele ya dinao.  
Naya lenaneo la ditlogelo mo sekwalweng.

Araba dipotso tse di ka ga sekwalwa.  
Kwala dipolelo ka mokgwa wa puosebui.

Tlhaola mafoko go ya ka ga medumo (medumo ya oa, o)  
Kwala dipolelo o dirisa mafoko a a filweng.  
Kopolola mafoko o mo, godimo

## 118 Dan o gobatsa leoto 114

Nomora ditshwantsho go bontsha tatelano ya ditiragalo.  
Kwala polelo ka ga sethwantsho sengwe le sengwe.  
Go dirisa tlogelo.  
Go golaganya makaelagongwe.

## 119 Go thusa ba bangwe 116

Buisa sekwalwa sa kanelo se se ka ga go thusa ba bangwe.  
Araba dipotso tse di ka ga sekwalwa.  
Kwala dipolelo ka ga go thusa ba bangwe.  
Tlhaola mafoko go ya ka ga medumo (medumo ya ee, a, tsw le ng)  
Buisa mafoko le go reetsa medumo.  
Kopolola ditlhakatse ena, rona.

## 120 Re dira eng? 118

Tshwaya potso ka ga se ba se dirang go thusa kwa gae.  
Lemoga tlogelo e e nepagetseng.  
Tlhophla leemedi le le nepagetseng.

## 121 Re keteka moleto rotlhe 120

Buisa sekwalwa sa kanelo se se ka ga meletlo e e farologaneng.  
Balolola dikarabo tse di ka ga sekwalwa.  
Kwala dipolelo ka ga letsatsi la boikhutso le ba le ketekang.  
Tlhaola mafoko go ya ka ga medumo (medumo ya ngw, ph, au le mph.)  
Buisa mafoko le go reetsa medumo.  
Kwala dipolelo o dirisa mafoko a a filweng.

## 122 Re sa ntse re keteka moleto 122

Motlotlo le ponelopele e e ka ga ditshwantsho.  
Lemoga madiri a tiro.

Tsenya matshwaopuso mo dipolelong.  
Golaganya ditshwantsho le meletlo e e farologaneng.

## 123 Ngwaga o, le ngwaga o tlala 124

Tlatsa ditirwana tsa kgwedi nngwe le nngwe mo khalentareng.  
Tlatsa malatsi a botsalo mo khalentareng.  
Tlhaola mafoko go ya ka medumo (kh, au, ou le ai).  
Kwala dipolelo o dirisa mafoko a a filweng.

## 124 Go kwala kgang 126

Araba dipotso ka ga ngwaga o mošwa.  
Tlhophla le go golaganya bokhutlo jwa dipolelo.  
Kwala molaetsa wa letsatsi la boikhutso mo karateng.

O kgethegile 129

Thanodi ya me 130





A re buiseng

Lamatlhato o o fetileng e ne e le **letsatsi la botsalo** la ga Busi. O ne tshwara dibgwaga di le 9. O ne a itumetse gonne malomeagwe o mo file R50 go ithekela mpho e ntle. Morago Busi le Pam ba ne ba bona phousetara e ya baesekelle.

## BAESEKELE E A REKISIWA



Basetsana, ke eng le sa ye sekolong ka dibaeskelle?



Lekeletsa pele o reka.

Leletsa Barbie mo go 012 012 0120



Baesekelle e ntle ya basetsana e a rekisiwa.

Baesekelle e sa ntse e le ntshwa.

E ntse jang?

- Ke baeskelle ya basetsana ya 55 cm.
- E na le mmanki wa mpopo fa pele, botlololo ya polasetiki le diboriki tse di berekang sentle.
- E na le foreimi e pinki le bosweu, sale e pinki e e kgonang go ya kwa godimo le kwa tlase le manaka a matsogo a a phuthetsweng.
- Keetane e phuthetswe gore o se ka wa tshelwa ke oli mo maotong.




A re kwaleng

Araba dipotso tse.



Go rekisiwa eng?	
Ke mang yo a e rekisang?	
Nomore ya gagwe ke eng?	
Ke eng se se kgethegileng ka baeskelle e?	

Letha:



A re kwaleng

Kwala molaetsa wa letsatsi la botsalo mo karateng ya ga Busi.



Handwriting practice lines for the word 'letsatsi'.

Mafoko a tlwaelo  
kgabaganya  
ile  
botlolo  
oli



Tiriso ya mafoko

Tlatsa mafoko mo diphatlheng tse di nepagetseng. Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o ikwalele dipolelo di le pedi mo bukatirong ya gago.

baesekele

puioso

kaelo

ruisa

tanki

beeletsa

sanki

beela



ruile



oli



kae



feela

Handwriting practice lines for the word 'ruile'.

Handwriting practice lines for the word 'oli'.

Handwriting practice lines for the word 'kae'.

Handwriting practice lines for the word 'feela'.



A re kwaleng

Kopolola mafoko a.

ke

kura

TEACHER: Sign

Date



A re direng

A o bone kgotsa o utlwile dipapats  
tse dintle mo TV kgotsa mo radiong?  
Ke eng se se neng se le sentle ka ga  
tsona?

Mo setlhopheng sa gago, dira  
kitsiso ya papatso ya TV go rekisa  
baesekele kgotsa sengwe le sengwe  
se o ka se akanyang.



O ya go rekisa eng?



A re kwaleng

Buisa polelo nngwe le nngwe mme morago o tlhope lefoko le le  
nepagetseng go feleletsa polelo.

Gompieno Busi le Pam **o/ba** kwa lebenkeleng la dibaesekele.

Bona **o/ba** lebeletse dibaesekele.


Busi **o/ba** na le R50 ya letsatsi la botsalo.

Maabane **ba/ne** ne ba le kwa konsarateng ya sekolo.

Jabu o **ne/ke** a le rametlae kwa konsarateng.



Letha:



A re kwaleng

Kwala dikgang tsa gago.

Gompieno kwa gae

Gompieno kwa sekolong

Maabane kwa gae

Maabane kwa sekolong



Boithabiso

Thala mola go tswa mo mafokong go ya kwa dikarolong tsa baesekele.



manakana

sale

diterapa

mariki

foreimi

TEACHER: Sign

Date



A re buiseng

Busi le Pam ba ile go bona  
**baesekele**. Barbie o rile,  
"Lekeletsa pele o reka."

Busi o palame baesekele.  
E tabogile thata.

Pam le ena o **palame**  
baesekele. O rile, "Busi,  
baesekele e e **monate**."

Baesekele e, e jеле R60 mme  
Busi o ne a na le R50 fela.

Beke e e fetileng fa Busi a ne  
a gola a tshwara dingwago  
di le 9, malomeagwe o mo **file**  
R50.

Busi o ne a ya gae mme a kopa rraagwe go mo **naya** RIO.  
O rile, "Ke tlaa go naya, mme sa ntsha o tshwanetse  
go nthusa mo tshingwaneng."

Pam a bo a re, "Ke tlaa go thusa, Busi." Ka jalo  
Pam o thusitse Busi mo tshingwaneng. Ba  
feetse matlhare mme ba nosetsa dijwalo.

"Ke leboga thuso ya gago, Pam," ga bua Busi.  
"Ke seo ditsala di tshwanetseng go nna sona,"  
ga bua Pam.



Ditsala di a thusana.



Ditsala di a reetsana.



Ditsala di a tlhokomelana.



Letha:



A re kwaleng

Araba dipotso tse. Kwala dikarabo tsa gago mo theiboleng.

Mafoko a tlwaelo

boditse  
gantsi  
gonne  
tshweu

Baesekele e jele bokae?

Busi o ne a na le bokae?

Busi o ne a tlhoka bokae?

Busi o ne a tshwanelo go dira eng go bona madi a mangwe?

A Pam e ne e le tsala e e siameng? Goreng?

Tsala e e siameng e go direla eng?



Tiriso ya mafoko

Tlatsa mafoko mo diphatlheng tse di nepagetseng. Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o ikwalele dipolelo di le pedi mo bukatirong ya gago.

tsaya

rile

padi

disa

kitla

lesedi

buile

tsela



tsamaya

file

madi

bitsa



A re kwaleng

Kopolola mafoko a.

mo

yona

TEACHER: Sign

Date



A re kwaleng

Lebelela ditshwantsho tse. Bua le tsala ya gago ka ga kgang, mme o bolele gore o akanya e tlaa felajang. Morago tlatsa pudula ya puo ya bofelo go bontsha gore ba dira eng.



1

Pam, reetsa. Ke utlwā selelo sa katse.



2


Ee! Bona – mogatla wa yona o tshwerwe ke terata.



3


Ooo, lona dikatsana tsa Modimo!

Busi, re ya go dira eng ka yona?



4


Letha:



A re direng

Direla ditsala tse pedi tsa gago tsa botlhokwa karata.  
Kwalela ditsala tsa gago tsa botlhokwa molaetsa.

Handwriting practice lines for the word "A re direng".



Handwriting practice lines for the word "Re ditsala tsa botlhokwa".



A re kwaleng

Pam le Busi ba dirile eng ka katsana? Kwala bokhutlo jwa kgang.



Boithabiso

Tlhatlhaholola mafoko a mme o a kwale mo diphatlheng tse di  
ka fa tlase. Morago golaganya mafoko le ditshwantsho.

kebeselae	kahete	osreto	nolt
baesekele			
tasanak	loob	sehetlar	nnatšanywa

TEACHER: Sign

Date



A re buiseng

Ka Mosupologo Dan le Jabu ba ne ba ya kwa ikatisong ya kgwele ya dinao. Dan o ne a tlogetse dikhokho tsa gagwe kwa gae. Mokatisi o ne a re, "O se ka wa tshameka o sa rwala ditlhako. O tlaa gobala." Mme a se ka a reetsa, a tshameka fela.

Dan o ne a nosa dino tse tharo.

"Ijoo, o mogaka tota! Go a itumedisa," ga goeletsa Jabu.

Morago Dan a segwa ke sengwe mo leotong.

"Ke ya go goroga jang kwa gae?" a lela.

"O se ka wa tshwenyega, ke tlaa go thusa," ga bua Jabu.

Jabu a baya Dan mo baesekeleng ya gagwe.

Enver a sikara beke ya ga Dan. Ba isa Dan kwa gaabo.

"Mma, ke gobetse," ga bua Dan.

"O a tshwenya, a o ka tshameka o sa rwala dikhokho," ga bua mmaagwe.



A re kwaleng



Mokgwa wa kganetso ke fa o sa dumelane le sengwe. Fa re ganetsa gantsi re dirisa mafoko a tshwana le: **se ka, a kitla, ga a, ga ke a, jalojalo.**

Dira lenaneo la mafoko a a mo kganetsong mo kgannyeng e.


Letha:

Jaanong araba dipotso tse.

Re itse jang gore Dan o tshamekile sentle?


Mafoko a tlwaelo

botlhokwa  
babedi  
kgwele  
mogolo

Dan o ile jang kwa gaabo?

Ke mang yo mongwe yo o thusitseng Dan?

A Jabu le Enver ke ditsala tse di siameng tsa ga Dan? Goreng?



A re kwaleng

Kwala mo ditsejwaneng gore ba rileng kwa go Dan.




Mokatisi	"	"
Jabu	"	"
Mme	"	"



Tiriso ya mafoko

Tlatsa mafoko mo diphatleng tse di nepagetseng. Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o ikwalele dipolelo di le pedi mo bukatirong ya gago.

bona  
koafala  
goa  
pona  
boa  
tlhoafala  
kona  
mmone



A re kwaleng

Kopolola mafoko a.

mo

godimo




TEACHER: Sign

Date



A re direng

Kwala dinomoro tsa ditshwantsho tse go bontsha tatelano e e nepagetseng.  
Morago o kwale polelo ka ga setshwantsho sengwe le sengwe.



Sa ntliha

Morago

Morago

La bofelo




A re kwaleng

Thala mola go golaganya mafoko a a mo tumelong le a a mo kganetsong.

ke a ja		ga ke tshameke bolo
ke tshameka bolo		monna ga a tsome mmutla
mosadi o a fologa		ga ke je
monna o tsoma mmutla		mosadi ga a fologe

o rwale ditlhako tsele	ga ke tsene sekolo
o ile kwa sekolong	o se ka wa rwala ditlhako tsele
ke tsena sekolo	ga a ya kwa sekolong
mme o kgweetsa bese	mme ga a kgweetse bese

Letha:



### A re kwaleng

Kwala dipolelo tse di latelang ka mokgwa wa kganetso.

Ke ya kwa kgweleng ya dinao.


Ga ke ye

Ba ya go isa Dan kwa gaabo jaanong.

Re ya kwa sekolong.

O ya go nna thari kwa sekolong.

O tlisitse dikhokho tsa gagwe.



### A re kwaleng

Thala mola go tswa mo mafokong a a mo moleng o o kwa godimo go ya go mafoko a a mo moleng o o kwa tlase a a nang le bokao jo bo tshwanang.



tshwenya

telele

tsela

itumetse

leba

itumetse

mmila

boleele

bona


tena



### Boithabiso



Kopanya maronthorontho  
go bona gore selo se ke eng.



TEACHER: Sign

Date

# Go thusa ba bangwe



A re buiseng

Rotlhe re tshwanetse go thusa batho ba bangwe letsatsi lengwe le lengwe.

A o thusa batho ba bangwe?

O dira eng go thusa batho ba bangwe?

Ke mang yo a go thusang?

Ba go direla eng?



Pam le Pitoro

Re thusa kwa gae. Re thusa go tlhatswa dijana.



Jabu

Ke thusa nkoko. Ke mo thusa go kgabaganya mmila.



Pam le Busi

Re tlhokomela bomonnaarona.



Dan le Busi

Re thusa mo tshingwaneng.  
Re tlhagola mofero gape re nosetsa dijwalo.

Letha:



A re kwaleng

Buisa kgang, mme morago o arabe dipotso.

Ke mang yo a thusang nkokoagwe?

Mafoko a tlwaelo

batho  
thusa  
direla  
dijana

Pam le Busi ba thusa ka eng?

Ke mang yo a tlhatswang dijana?

Ke mang yo a tlhagolang mofero?



A re kwaleng

Kwala dipolelo tse 2 ka ga ka moo o thusang batho ba bangwe ka teng.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

Morago o ikwalele dipolelo di le pedi mo bukatirong ya gago.

kgweetsa

tlhatswa

thusang

tseega

atswa

reetsa	thusa	tlhatswa	mang



A re kwaleng

Kopolola ditlhaka tse.



ena

tona

TEACHER: Sign

Date

117



A re direng

Tshwaya dilo tse o di dirang go thusa.



Thusa go tlhatswa dijana.

Phimola lerole..

Phepfatsha ntlo.

Feele.

Tlhokomela bana.

Thusa batsofe.

Thusa go apaya.

Thusa go disa diphologolo.

Thusa go ya nokeng.

Thusa go besa molelo.

Thusa mo tshingwaneng.

Thusa go reka kwa mabenkeleng.



A re kwaleng

Kwalolola dipolelo tse di latelang ka mokgwa wa kganetso.

ga e kitla e ja

ga a tshwarwa

ga re kitla re

ga a kitla a ja



Pam le Busi ba bereka mo tshingwaneng.

Ga ba bereke


Katsana e tlaa ja dijo tsa yona.

Mosimane o tshwerwe ke tlala jaanong.

Re tlaa tshameka le ena.

Gongwe o tlaa ja thari.

Letha:



A re kwaleng

Jaanong tlatsa ka **yona**, **ena** kgotsa **sona** go feleletsa polelo nngwe le nngwe.

yona

ena

sona

Katse ya me e kwa godimo ga setlhare. \_\_\_\_\_ ke ele e palelwa ke go fologa.

Setlhare se kwa godimo. \_\_\_\_\_ se seleejana go na le ntlo.



Jabu o tlaa thusa katse. \_\_\_\_\_ o tlaa kgona go e folosa.

Pam o tlaa tshegetsa llere. \_\_\_\_\_ o tlaa netefatsa gore ga e we.



Boithabiso

Dikolosa ledi. Fa e wa ka tlhogo, tsamaela kwa pele dikgato tse 2. Fa e wa ka mogatla, tsamaela kwa pele kgato e le l fela. Fa o wela mo lefelong o tshwanetse go dira se le se buang.

SIMOLOLA



TEACHER: Sign

Date



A re buiseng

Lefatshe ka bophara, bana ba rata go fiwa dimpho.

Ke nna Pam.  
Ke na le  
dingwaga di  
le 8.Ke nna Jabu. Ke na  
le dingwaga di le 7.


Gaufinyana e tlaa bo e le Keresemose. Re ya go fiwa dimpho. Le rona re ya go fa ditsala tsa rona dimpho. Re ya go nna le setlhare sa Keresemose. Re ya go bay a dimpho ka fa tlase ga setlhare sa Keresemose. Ka Keresemose re ja dikuku le dimonamone.

Ke nna  
Sharon.  
Ke na le  
dingwaga di  
le 10.Ke nna Selwyn.  
Ke na le dingwaga  
di le 9.

Gaufinyana e tlaa bo e le Hanukkah.  
Re ya go ja dijo tse dintsi tse di monate.  
Re rata go ja dipanekuku le ditonatse.  
Gape re rata go fiwa dimpho.

Ke nna Fatima. Ke na  
le dingwaga di le 8.Ke nna Enver. Ke na  
le dingwaga di le 11.

Gaufinyana e tlaa bo e le Eid. Ke solo fela gore re tlaa fiwa dimpho tse dintle. Re naya ditsala tsa rona dimpho le tsona. Re ya go nna le dikuku le dimonamone tsa go ja.

Ke nna Madhu. Ke  
na le dingwaga di  
le 8.Ke nna Batuk. Ke na  
le dingwaga di le 10.

Gaufinyana e tlaa bo e le Diwali. Re ya go fiwa mabokoso a dimonamone le dimpho. Re ya go dira gore ntlo ya rona e nne e ntle ka dikherikete.




Letha:



A re kwaleng

Tlatsa leina la ngwana mongwe le mongwe, mme o feleletse lenaneo.

Leina	Dingwaga	Letsatsi la boikhutso	Ba tlaaja eng?	A ba tlaa fiwa dimpho?
Pam	8	Keresemose	Dimonamone le dikuku	Ee 

O ya go keteka letsatsi lefe la boikhutso? O le ketekajang?



A re kwaleng

Tlatsa mafoko mo diphathleng tse di nepagetseng. Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o ikwalele dipolelo di le pedi mo bukatirong ya gago.

ngwedi

phatla

gaufi

mpho

mphisa

tau

phensele

ngwana

Mafoko a tlwaelo

ya  
tala  
folosa  
goga

ngwaga	phiri	gauta	mphe



Tiriso ya mafoko

Kopolola mafoko a.

tona

kgonan

TEACHER: Sign

Date



A re direng

Bua le tsala ya gago ka ga se se diragalang mo setshwantshong.

Sa ntsha




Morago




Madiri

A re kwaleng


Sekeretsa leina mme morago o thalele lediri le le re bolelelang gore motho o dira eng.

Enver o tshameka kherikete.

Sharon o buisa dibuka tse dikima go gaisa.

Jabu o taboga mabelo.

Madhu o thuma morago ga sekolo.



Pam o tshameka bolotloa.

Fatima o tabogela bese.

Busi o palame baesekel ya gagwe.

Letha:

# Dithulaganyo tsa me tsa ngwaga o o tlang



A re kwaleng

Kopolola mafoko a.



E ya go nna ngwaga mang?

O na le dithulaganyo di fe tsa ngwaga o mošwa?



A re kwaleng

Golaganya polelo e e mo lebokosong le le setlha le polelo e e nepagetseng  
mo lebokosong le le botala jwa legodimo.



Tau e ne e batla dijo.

Katse e palame setlhare ka  
lebelo.

Mosimane o ragile bolo thata.

Bana ba tshamekile  
metshameko.

Re bakile kuku ka Lamatlhatso.

Pula e ne e na.



Ke ne ke batla mokgele.


E ne e le letsatsi la botsalo la ga Lizzy.

Diphologotswana di tshabile.

Bolo e thubile letlhhabaphefo la sekolo.

Busi o tshubile menwana ya gagwe.

Jabu o batlile llere.



TEACHER: Sign

Date

123



A re buiseng

Tlatsa gore o dirile eng mo dikgweding tse di farologaneng tsa ngwaga o o fetileng.

	Ferikgong	Tlhakole	Mopitlwé	Moranang 
	Motsheganong	Seetebosigo	Phukwi	Phatwe 
	Lwetse	Diphalane	Ngwanatsele	Sedimonthole 

Re nnile le ngwaga wa ditiro tse dintsí. Re tshamekile metshameko.

Re dirile tirogae. Re tlhokometse batho ba bangwe. Re nnile le ditsala.

Re tlhokometse diotlwana tsa rona. Re ithutile ka ga bosa le ditlha.

Re ithutile ka ga mongwe le mongwe wa rona.



A re kwaleng

Jaanong tlatsa maina a dikgwedi tse 6. Morago o kwale se o se dirileng mo kgwedding nngwe le nngwe.



1	
2	

3	
4	
5	
6	



A re kwaleng

Araba dipotso tse.



Jaanong ke kgwedi mang?

Kwala gore o dira eng kgwedi e.



Tiriso ya mafoko

Tlatsa mafoko mo diphatleng tse di nepagetseng. Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o ikwalele dipolelo di le pedi mo bukatirong ya gago.

khumo

tau

rou

gaila

tlaile

tlou

gaufi

khudu

khutlisa

gauta

pou

gaisa


Mafoko a tlwaelo

buisa

siame

opela

bina



A re kwaleng

Kopolola mafoko a.

tona


jalo

mna

bona



Are kwaleng

Morulaganyi  
wa kgang ya  
meBaanelwa le  
maitshetlego.

Matseno

Mmele



Bokhutlo



Ke mang yo a leng mo kgannyeng ya gago?

Kgang e diragalela kwa kae?

Kgang e diragala ka nako mang?

Go diragala eng mo tshimologong ya kgang?

Go diragala eng mo mmeleng wa kgang?

Ka moo kgang e khutlang ka teng?





KA GA MOKWADI

Kwala leina la gago

Dingwaga tsa gago

Kwa o nnang teng

8

Thala setshwantsho.

KGATO 2: Mena mo moleng o o nang le maronthoronto

Kwala setlhogo sa buka fa.

KGATO 3: E shwangane molatlhokong le

Tlatsa leina la gago (o mokwadi).

1

KGATO 4: Seg a mo moleng o o tsepmeneng morago ga go tshwaraganya mo buka ya gogo

KGATO 1: Mena mo moleng o o nang le maronthoronto

5

4

Tswelela ka kganng yá gaga fo fa.

Kwala mmelle wa kganng yá gaga fo fa.

Thala setshwantsho fa.

4

5

Thala setshwantsho fa.

Thala setshwantsho fa.

Simolola go kwala kgang ya gago fa.

Fetsa kgang ya gago.

2

7

3

9

Tswelela ka kgang ya gagoo fa.

Kwala goré go diragdala eng kwa bokhutlongjwa kgang ya  
gagoo.

Thala setshwantsho fa.

Thala setshwantsho fa.



# O kgethegile.

# Mmele wa gago otlhe o kgethegile.



## Mmele wa gago ke wa gago!



**OPE A SE  
KAA  
TSHWARA  
MAPELE A  
GAGO.**

**O tshwanetse go bolelala mongwe fa motho  
ope fela a tshwara mapele a gago.**

**O tshwanetse go bolelala mongwe  
fa motho ope fela a re o dire dilo  
tse o sa di batleng.**

**O ka leletsa mang go  
bona thuso:**

**Child Line: 0800 05 55 55**

**SAPS Crime Stop: 086 00 10111**

**SAPS Emergency Number: 10111**

**Life Line: 0861 322 322**

**Child Protection Unit: 012 393 2359/2362/2363**



## Thanodi ya me

A a

B b

C c

D d

E e

F f

G g

H h

I i

J j

K k

L l

M m

N n

O o

P p

Q q

R r

S s

T t

U u

V v

W w



X x





Cut out the puppets and then carefully cut out the two circles on their legs. Put your 2nd and 3rd fingers through the holes to form legs. You can now tell the story about Jack and the giant.



Ugly Duckling







glue the  
tortoise  
shell  
here.



**Finger puppets:**  
Cut out the finger puppets on the solid black lines and fold on the dotted lines.  
Now glue on the back where shown to form a finger puppet. Now tell the story about the hippo and the tortoise.





MASKS: You can use these masks for the role play in worksheet 100.

Cut out the mask on the outer black line.

Tie some string through the holes on each side and you can be either a clown or a hippo, depending on which side you use.



Use this book mark to keep your place in your book.  
Write your name on it so that you don't lose it.

